

"ALL-ING"d.o.o.KOTOR

Drustvo za konsalting, inženjering i projektovanje D.O.O.Kotor
e-mail: sanjaota@t-com.me; bozovicsanja1@gmail.com; tel: 067311227

Štambilj projektanta	Štambilj revidenta
----------------------	--------------------

INVESTITOR	HP "Fjord"AD KOTOR
OBJEKAT	PRIVREMENI MONTAŽNO-DEMONTAŽNI OBJEKAT - UGOSTITELJSKI OBJEKAT SA TERASOM
LOKACIJA	KAT.PARC. 1232 K.O. ORAHOVAC, OPŠTINA KOTOR
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	IDEJNO RJEŠENJE ARHITEKTONSKI PROJEKAT
PROJEKTANT	"ALL-ING" d.o.o. Kotor Licenca br. UPI 107/7-2365/3
ODGOVORNO LICE	ALEKSANDRA VUČKOVIĆ OTAŠEVIĆ d.i.g. Licenca br. UPI 107/7-1132/2
ODGOVORNI INŽENJER	TONI DENDER d.i.a. Licenca br. UPI 107/7-3669/2

Broj projekta:
APRIL 2025

Sadržaj tehničke dokumentacije

- Opšta dokumentacija
- Idejno rješenje - arhitektura

OPŠTA DOKUMENTACIJA

Opšta dokumentacija - sadržaj

- Ugovor između investitora i projektanta
- Izvod iz CRPS
- Rješenje o registraciji
- Licenca projektanta
- Rješenje o imenovanju glavnog inženjera
- Licenca glavnog inženjera
- Ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji
- Licenca konzervatora
- Dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti
- Izjava glavnog inženjera
- Urbanističko-tehnički uslovi
- Projektni zadatak

UGOVOR O PROJEKTOVANJU
br. 91/2025 od 17.02.2025.

UGOVORNE STRANE:

INVESTITOR: **HP „Fjord“ AD, Kotor**
u daljem tekstu "**Investitor**", koga zastupa direktor **Dejan Uskoković**

PROJEKTANT: **„ALL-ING“ d.o.o. – Kotor, Daošine, 5, Kotor,**
u daljem tekstu "**Projektant**", koga zastupa direktor **Aleksandra Vučković Otašević, dipl.ing.građ.**

I Predmet ugovora:

Izrada **Tehničke dokumentacije za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta – ugostiteljski objekat sa terasom**, na dijelu kat.parc. 1232, KO Orahovac, Opština Kotor.

Član 1. Projektant se obavezuje da će projektna dokumentacija biti obrađena u svemu prema odobrenim urbanističko-tehničkim uslovima, Zakonu o planiranju i izgradnji objekata i važećim normama.

Član 2. Projektant se obavezuje da Investitoru isporuči predmetnu projektnu dokumentaciju u roku prema ponudi projektanta, računajući od dana potpisivanja Ugovora i uplate avansa. Projektant se isporučuje u 2 elektronski potpisanih CD.

Član 3. Projektant se obavezuje da će, nakon provjere ispravnosti i tačnosti tehničke dokumentacije od strane Revizione komisije Investitora, postupiti po svim primjedbama komisije u predviđenom roku.

Član 4. Investitor će za izvršene ugovorene obaveze isplatiti Projektantu iznos utvrđen posebnim aneksom na ovaj Ugovor. Konačna površina će se utvrditi nakon završetka projekta.
Cijena Idejnog rješenja je 30% od ugovorene cijene.

Naručilac se obavezuje da će ugovorenu sumu iz gore navedene ponude izmirivati na sledeći način i u sljedećim rokovima:

- 30% nakon potpisivanja ugovora
- 40% nakon prihvatanja idejnog rješenja
- 30% po završetku projekta.

Član 5. Rok za izradu projekta je: idejno rješenje 20 dana od potpisa ugovora, odnosno prijema avansa, glavni projekat 60 dana od prijema saglasnosti glavnog gradskog arhitekta.

Član 6. Investitor se obavezuje da izvrši plaćanje za navedenu uslugu prema dogovorenoj dinamici, usvojenoj ponudi i aneksu ugovora

Član 7. Autorsko pravo na tehničku dokumentaciju po ovom Ugovoru pripada Projektantu, a Investitor je može koristiti prema uslovima iz Zakona o planiranju i izgradnji objekata.

Član 8. Sva sporna pitanja rješavati će se direktnim dogovorom Investitora i Projektanta. Ukoliko se eventualni spor ne može na ovaj način riješiti, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 9. Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od strane označenih ovlašćenih predstavnika ugovornih strana u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu.

INVESTITOR:



PROJEKTANT:





IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0527991 / 004

PIB: 02753294

Datum registracije: 23.04.2009.

Datum promjene podataka: 19.07.2011.

DRUŠTVO ZA KONSALTING, INŽENJERING I PROJEKTOVANJE "ALL-ING" D.O.O. - KOTOR

Broj važeće registracije: /004

Skraćeni naziv: ALL-ING

Telefon:

eMail:

Web adresa:

Datum zaključivanja ugovora: 21.04.2009.

Datum donošenja Statuta: 21.04.2009. Datum promjene Statuta: 12.07.2011.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: DAOŠINE BB KOTOR

Adresa sjedišta: DAOŠINE BB KOTOR

Pretežna djelatnost: 7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:

Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)

OSNIVAČI:

ALEKSANDRA VUČKOVIĆ OTAŠEVIĆ 1602967235028 CRNA GORA

Uloga: Osnivač

Udio: % Adresa: DOBROTA, DAOŠINE BB KOTOR CRNA GORA

LICA U DRUŠTVU:

ALEKSANDRA VUČKOVIĆ OTAŠEVIĆ 1602967235028 CRNA GORA

Adresa: DOBROTA, DAOŠINE BB KOTOR CRNA GORA

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

ALEKSANDRA VUČKOVIĆ OTAŠEVIĆ 1602967235028 CRNA GORA

Adresa: DOBROTA, DAOŠINE BB KOTOR CRNA GORA

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 11.12.2019 godine u 08:28h



MP

Načelnica

Gordana Nestorović

**Broj polise: 6-51758**

Zamjena polise: 48343

Vrsta osiguranja: Odg. izvođača radova

Šifra osiguranja: 1301

Poslovna jedinica: Direkcija

Saradnički broj: 2144567

Mjesto: Podgorica

Datum: 05.05.2025

POLISA

za osiguranje od odgovornosti

Ugovarač osiguranja: ALL-ING DOO, 85330 Dobrota, Daošine bb
PIB:02753294**Osiguranik: ALL-ING DOO, 85330 Dobrota, Daošine bb**
PIB:02753294

Početak osiguranja: 7.5.2025

Prestanak osiguranja: 7.5.2026

Dospijeće: 07.05

Tarifa i tarifna grupa:

Suma osiguranja: 100.000,00

Premija osiguranja: 194,18

Osiguranje je zaključeno prema priloženim uslovima: Opšti uslovi za osiguranje od odgovornosti. Posebni uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti i odgovornosti za proizvode sa manom. od 10.08.2009. godine.

Osiguranik potvrđuje da je kod zaključenja ovog ugovora primio naznačene uslove.

Redni broj	Osigurava se	Suma osiguranja (€)	Ukupan limit za trajanje osiguranja	Premija osiguranja (€)
1 Osiguranje od odgovornosti izvođača građevinskih radova				
1	Osiguranjem od profesionalne odgovornosti pruža se osiguravajuće pokriće za učinjenu profesionalnu grešku, nesavjestan ili nestručan postupak, odnosno propust davanja usluga (osiguranika). Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost za prouzrokovanu štetu klijentu ili trećim licima, ako je nastala iz profesionalne djelatnosti osiguranika - izrada tehničke dokumentacije i gradnja objekta. Osigurana suma 100.000,00 EUR Godišnji agregat šteta 100.000,00 EUR	100.000,00	100.000,00	444,15
1.1	Popust za smanjenje broja suma osiguranja u zbirnom limitu	444,15	0,00	177,66
1.2	Popust za jednokratno plaćanje premije	266,49	0,00	26,65
1.3	Popust za osiguranika od posebnog poslovnog interesa	239,84	0,00	28,78
1.4	Korisnički popust	211,06	0,00	16,88
Ukupno:				194,18
PREMIJA OSIGURANJA				194,18
Porez:				17,48
UKUPNO ZA UPLATU:				211,66

NAPOMENA:

-Franšiza (ucešće u šteti) je 10%, min. 1.000,00 Eur.

-Teritorijalno pokriće: Crna Gora.

-Osiguranje pokriva rizik Odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak u skladu sa Uslovima osiguranja.

- Polisa osiguranja naplativa je u roku od 3 (tri) godine i nakon isteka važeće polise, shodno zakonu o obligacionim odnosima.

- Osiguravajuće pokriće shodno Uslovima osiguranja važi samo i isključivo ukoliko je Osiguranik u trenutku nastanka osiguranog slučaja posjedovao važeću licencu za obavljanje djelatnosti. Osiguranik je dužan da, na zahtjev Osiguravaca, dostavi licencu koja je bila važeća na dan nastanka osiguranog slučaja. Ukoliko na dan osiguranog slučaja Osiguranik nije posjedovao važeću licencu za obavljanje djelatnosti Osiguravac nema obavezu isplate naknade štete.

Posebna ugovaranja, zaštitne mjere i klauzule:

Broj zaposlenih lica: 6 Broj licenciranih inženjera: 5

- Polisa je izdata u skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore broj 064/17 i 44/2018") i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata ("Službeni list Crne Gore", br.068/17).

- Ovom polisom isključuje se osiguravajuće pokriće za sve štete, odgovornost, troškove, novčane i druge kazne koje su direktno ili indirektno prouzrokovane ili povezane sa bilo kojom prenosivom bolešću koja je proglašena kao pandemija ili epidemija od strane Svjetske zdravstvene organizacije i/ili od strane nadležnog državnog organa.

Broj polise: 6-51758

Zamjena polise: 48343

Vrsta osiguranja: Odg. izvođača radova

Šifra osiguranja: 1301

Poslovna jedinica: Direkcija

Saradnički broj: 2144567

Mjesto: Podgorica

Datum: 05.05.2025

Ugovarač osiguranja: ALL-ING DOO, 85330 Dobrota, Daošine bb
PIB:02753294

Osiguranik: ALL-ING DOO, 85330 Dobrota, Daošine bb
PIB:02753294

Premija osiguranja 211,66 € obračunata za period od 07.05.2025 do 07.05.2026 plaća se prema ispostavljenoj fakturi. Ugovarač osiguranja potpisom na polisi potvrđuje da je primio fakturu, koja predstavlja sastavni dio polise kao ugovora o osiguranju.

Osiguravač zadržava pravo ispravke računskih i drugih grešaka saradnika.
Saglasan/na sam da me Osiguravač kontaktira na elektronsku adresu, e mail bozovicsanja1@gmail.com, u cilju dostave svih pisanih obavještenja definisanih Zakonom o obligacionim odnosima i Uсловima osiguranja, a u kontekstu izvršenja ugovorenih obaveza ugovorih strana.
Pocetak osiguranja po ovoj polisi je istek 24-og casa datuma naznacenog na polisi kao datum pocetka osiguranja, ali ne prije isteka 24-og casa dana uplate premijskog obroka definisanog otplatnim planom koji cini sastavni dio predmetne polise. Ukoliko Ugovarač osiguranja u roku od 30 dana od isteka 24-og casa dana naznacenog kao dospijeca premijskog obroka ne uplati premiju osiguranja, smatraće se da osiguranje nije ni bilo zakljućeno, te se predmetna polisa istekom navedenog perioda automatski smatra nevažećom bez obaveze slanja opomene Društva.
U slućaju iz prethodnog stava, Osiguravač nema pravo da zahtijeva naplatu premije osiguranja, obzirom da nije pružano osiguravajuće pokrće. Ugovarač osiguranja je saglasan da osiguravač može vršiti obradu lićnih podataka koje pribavi po osnovu ovog ugovora o osiguranju, kao i da iste može proslediti na obradu povezanom pravnom licu, odnosno pravnom licu angažovanom u cilju obavljanja poslova koji su u vezi sa predmetnim ugovorom o osiguranju.
Polisa je punovažna sa skeniranim pečatom i potpisom lica ovlašćenih za potpisivanje u ime Osiguravaća na ovoj Polisi, i isti imaju dokaznu snagu i pravno dejstvo svojeručnog potpisa i originalnog pečata.
Ugovarač osiguranja/osiguranik potvrđuje da je prije zakljućenja ovog ugovora, od strane Osiguravaća dobio dokument sa ključnim informacijama o proizvodu osiguranja, te da je blagovremeno upoznat sa ključnim informacijama.



Za Osiguravaća



M.P.


Za Ugovaraća



Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 16-332/24-603/2

Podgorica, 17.04.2024.godine

DOO "ALL - ING"

KOTOR
Daošine bb

U prilogu ovog akta, dostavljamo vam rješenje, broj i datum gornji.

MINISTAR

Janko Odović





Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV proleterske brigade broj 19

81000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 20 446 200

fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 16-332/24-603/2

Podgorica, 17.04.2024. godine

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, postupajući po zahtjevu privrednog društva D.O.O. "ALL-ING" KOTOR broj UPI 16-332/24-603/1 od 12.04.2024. godine, za izdavanje licence za projektanta i izvođača radova, na osnovu člana 135 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23), člana 13 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list CG", br. 098/23 i 102/23) i čl. 18 i 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donijelo je

RJEŠENJE

Privrednom društvu D.O.O. "ALL - ING" KOTOR izdaje se

LICENCA

projektanta i izvođača radova

na period od **pet godina**.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom broj UPI 16-332/24-603/1 od 12.04.2024. godine, ovom Ministarstvu obratilo se privredno društvo D.O.O. "ALL - ING" KOTOR pretežna djelatnost – 7112 – Inženjerske djeatnosti i tehničko savjetovanje, zahtjevom za izdavanje licence za projektanta i izvođača radova. Uz zahtjev, privredno društvo je priložilo sljedeće dokaze:

- 1) rješenje broj UPI 107/7-1132/2 od 07.05.2018.godine, kojim je **Aleksandri Vučković Otašević, diplomirani građevinski inženjer – smjer konstruktivni**, izdata licenca ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, donijeto od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma;
- 2) ugovor o radu sa Aleksandrom Vučković Otašević od 01.05.2009. godine na neodređeno vrijeme;
- 3) rješenje broj UPI 107/7-3669/2 od 27.09.2018.godine, kojim je **Toniu Denderu, diplomirani inženjer arhitekture – smjer projektovanje**, izdata licenca ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, donijeto od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma;
- 4) ugovor o radu sa Toni Denderom od 29.01.2020. godine na neodređeno vrijeme;
- 5) rješenje broj UPI 107/7-537/2 od 30.03.2018.godine, kojim je **Slobodanu Medenici, diplomirani inženjer elektrotehnike – odsjek za energetiku**, izdata licenca

- ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, donijeto od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma;
- 6) ugovor o radu sa Slobodanom Medenicom od 03.03.2018. godine na neodređeno vrijeme;
 - 7) rješenje broj UPI 107/7-2014/2 od 07.05.2018.godine, kojim je **Željku Jovoviću diplomirani inženjer mašinstva – smjer proizvodni**, izdata licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, donijeto od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma;
 - 8) ugovor o radu sa Željkom Jovovićem od 11.04.2018. godine na neodređeno vrijeme;
 - 9) izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata, registarski broj 5 - 0527991 / 006, **izvršni direktor Aleksandra Vučković Otašević.**

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, razmotrilo je podnijeti zahtjev sa priloženom dokumentacijom i odlučilo kao u dispozitivu rješenja a ovo iz sljedećih razloga:

Odredbom člana 122 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano je, u bitnom, da je privredno društvo koje izrađuje tehničku dokumentaciju (projektant), odnosno privredno društvo koje gradi objekat (izvođač radova), dužno da za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije, dijela tehničke dokumentacije odnosno građenje ili izvođenje pojedinih vrsta radova na građenju objekata, ima najmanje jednog zaposlenog ovlašćenog inženjera po vrsti projekta koji izrađuje i to za: arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i mašinski projekat, odnosno vrsti radova koje izvodi na osnovu tih projekata. Stavom 2 prethodno navedenog člana propisano je da obavljanje pojedinih poslova iz prethodnog stava projektant, odnosno izvođač radova može da obezbijedi na osnovu zaključenog ugovora sa drugim privrednim društvom koje ima zaposlenog ovlašćenog inženjera za određenu vrstu projekta odnosno radova.

Dalje, članom 137 stav 2 prethodno navedenog zakona propisuje se da se licenca za privredno društvo izdaje za period od pet godina.

Prema članu 5 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registra licenci ("Službeni list CG", br. 79/17, 78/21 i 102/21), propisano je da se u postupku izdavanja licence projektanta i izvođača radova provjerava: 1) da li podnosilac zahtjeva u radnom odnosu ima zaposlenog ovlašćenog inženjera; i 2) licenca ovlašćenog inženjera.

Odredbom člana 136 stav 4 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano je da je imalac licence dužan da obavijesti ministarstvo o svim promjenama uslova na osnovu kojih je izdata licenca za obavljanje djelatnosti, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, ministarstvo je, na osnovu raspoloživih dokaza, utvrdilo da su ispunjeni uslovi propisani zakonom i pravilnikom, i odlučilo kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda, u roku od 20 dana od dana prijema istog.



"ALL-ING" d.o.o. KOTOR

Društvo za konsalting, inženjering i projektovanje D.O.O.Kotor
e-mail: sanjaota@t-com.me; bozovicsanja1@gmail.com; tel: 067311227

RJEŠENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG INŽENJERA

Na osnovu odredbe Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list RCG br. 19/2025)
i Statuta preduzeća donosim, donosim

RJEŠENJE

o imenovanju odgovornog inženjera

za izradu idejnog rješenja sturističkog bjekta, kat.parc. 1232, KO Orahovac, Opština Kotor

Investitor: HP "FJORD" AD Kotor

Za odgovornog inženjera određujem Tonija Dendera, dipl. inž. arh.

Kotor,

april 2025.

„ALL-ING“ d.o.o.
direktor,

Aleksandra Vučković Otašević





CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

Direktorat za inspekcijske poslove
i licenciranje
Direkcija za licence
Broj: UPI 107/7-3669/2
Podgorica, 27.09.2018.godine

TONI DENDER

KOTOR
Zlatne njive, bb

U prilogu dopisa dostavljamo vam rješenje, broj i datum gornji.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Nataša Pavićević



Dostavljeno:

- Naslovu:
- a/a

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
I LICENCIRANJE
Direkcija za licenciranje
Broj: UPI 107/7-3669/2
Podgorica: 27.09.2018. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, rješavajući po zahtjevu TONI DENDER dipl.inženjer arhitekture iz Kotora, za izdavanje licence za ovlaštenog inženjera, na osnovu člana 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore" br. 64/17) i člana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

RJEŠENJE

1. IZDAJE SE DENDER TONIU diplomiranom inženjeru arhitekture – smjer projektovanje iz Kotora, LICENCA ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.
2. Ova Licenca se izdaje na neodređeno vrijeme.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom, br.UPI 107/7-3669/1 od 17.09.2018.godine, Toni Dender diplomirani inženjer arhitekture iz Kotora, obratio se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Uz zahtjev imenovani je ovom ministarstvu dostavio sledeće dokaze:

- Diploma – o stečenom visokom obrazovanju – arhitektonski fakultet – smjer projektovanje, stečena 20.12.2000.godine na Politehničkom fakultetu u Milanu, država Italija, priznata rješenjem UP I br.636-1183/2015-2 od strane Ministarstva prosvjete Crne Gore;
- Uvjerenje o crnogorskom državljanstvu, br.23 UP i broj: 211/18/1695;
- Ovjerenu fotokopija radne knjižice, registarski br.542/2012 i fotokopija lične karte;
- Referenc lista sa original potvrdama o radnom iskustvu u struci i rješenjima o imenovanju ;
- Uvjerenje Ministarstva pravde od 27.09.2018.godine, kojim se potvrđuje da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti za imenovanog.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlučilo kao u dispozitivu ovog rješenja, a ovo sa sledećih razloga:

Naime, članom 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata («Službeni list Crne Gore » br. 64/17), propisano je da ovlašćeni inženjer može da bude fizičko lice

koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije odnosno građenje objekta, odgovarajuće struke, sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacijom VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta.

Članom 3 stav 1 tačka 1 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci („lužbeni list Crne Gore „ br. 79/17), utvrđene su vrste licenci, a između ostalih i licenca ovlašćenog inženjera koja se izdaje fizičkom, licu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Članom 4 stav 1 tač. 1-4. Pravilnika, utvrđeno je da se u postupku izdavanja licence ovlašćenog inženjera, provjerava:

- 1) identitet podnosioca zahtjeva;
- 2) da li podnosilac zahtjeva posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija, odnosno da li je izvršeno priznavanje inostrane obrazovne isprave najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija;
- 3) da li podnosilac zahtjeva ima najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenju objekta sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i
- 4) da li je podnosilac zahtjeva osuđivan za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Stavom 3 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se radno iskustvo u smislu stava 1 tačka 3 ovog člana, smatra radno iskustvo u svojstvu saradnika na izradi tehničke dokumentacije na građenju objekta, odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta. Stavom 4 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se izuzetno od stava 3 ovog člana, fizičkom licu koje posjeduje licencu za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdatu po propisima koji su važili do donošenja ovog propisa, radno iskustvo može dokazati na osnovu uvida u dokumentaciju koja je bila osnov za njeno izdavanje. Članom 137 stav 1 Zakona, propisano je da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Rešavajući po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 123 stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi čl 3 stav 1 tač. 1 i čl. 4 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci.

Saglasno izloženom, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Nataša Ravićević



INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Broj:05-3393

Podgorica, 04.12.2024. godine

Na osnovu čl. 143, čl. 146 stav 1 tačka 2 i čl. 149 stav 1 tačka 1
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(„Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 004/23)
i evidencije Registra članova Inženjerske komore Crne Gore, izdaje se

POTVRDA

o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore

TONI A. DENDER, diplomirani inženjer arhitekture, prebivalište KOTOR,
član je Inženjerske komore Crne Gore do 31.12.2025. godine.

Reg.br. 4377

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Ljiljana Vulić, dipl.pravnica



"ALL-ING"d.o.o.KOTOR

Društvo za konsalting, inženjering i projektovanje D.O.O.Kotor
e-mail: sanjaota@t-com.me; bozovicsanja1@gmail.com; tel: 067311227

IZJAVA ODGOVORNOG INŽENJERA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

OBJEKAT

Idejno rješenje turističkog objekta, kat.parc. 1232 KO Orahovac, Opština Kotor

Investitor: HP "Fjord" AD Kotor

VRSTA I DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

IDEJNO RJEŠENJE
ARHITEKTURA

ODGOVORNI INŽENJER

Toni Dender,d.i.a

IZJAVLJUJEM

Da je ovaj projekat urađen u skladu sa:

- zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i važećim normama za odgovarajuću vrstu projekta
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte;
- pravilima struke i urbanističko-tehničkim uslovima.

Kotor, april 2025



M. P.

(potpis odgovornog inženjera)

(potpis odgovornog lica)

URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

1.	CRNA GORA JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE Broj: 0207 – 2305/1- Up Budva, 28. 03. 2025. godine	 JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE
2.	JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE - BUDVA na osnovu člana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom i Javnom preduzeću nacionalni parkovi Crne Gore, broj 10-332/24-4577 od 02.08.2024.godine („Službeni list Crne Gore“, br. 076/24 od 02.08.2024.), kao i Uredbe o izmjeni uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore broj 10-332/24-7334/2 od 24.12.2024. godine („Službeni list Crne Gore“, broj 128/2024 od 31.12.2024.), Izmjene i dopune Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2024-2028 godine broj 04-332/25-86/36 od 12.02.2025. godine, a u skladu sa članovima 8 i 163 Zakona o izgradnji objekata ("Sl.list. 19/25), i Zakona o uređenju prostora („Sl.list. 19/25) Pravilnikom o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme (Službeni list CG, br. 043/18, 076/18, 076/19, 009/24, 28/24) i članom 7. Zakona o morskome dobru (Službeni list RCG, br. 14/92) i Pravilnikom o uslovima koje moraju ispunjavati uređena i izgrađena kupališta (Službeni list RCG, br. 20/08, 20/09, 25/09, 04/10, 61/10, 26/11), izdaje:	
3.	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
	za postavljanje privremenog montažno demontažnog objekata - ugostiteljski objekat sa terasom lokacija označena kao objekat 6.7 u opštini Kotor predviđena - Izmjenama i dopunama Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra u opštini Kotor za period 2024-2028.godine	
4.	PODNOŠILAC ZAHTJEVA-KORISNIK:	HP „Fjord“ AD Kotor
5.	PLANIRANO STANJE	
5.1	Namjena parcele odnosno lokacije i površine	
	Na lokaciji označenoj kao 6.7 može se postaviti Montažno demontažni privremeni objekat - ugostiteljski objekat sa terasom sa maksimalnim površinama: Objekat: P=50m2 otkrivena terasa P= 365 m2 natkrivena terasa P= 115m2	

Montažni objekat, čelične konstrukcije sa oblogom od osb ploča i kamena, pokriven limom. Terasa su izrađene od drvenih lamela na čeličnoj podkonstrukciji. Natkrivaju se konstrukcijom od drvenih lameliranih greda na čeličnim stubovima. Između greda su pvc platna u funkciji zasjenčenja prostora. Neophodno je pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara- konzervatorske uslove u odnosu na gabarite, materijalizaciju i oblikovnost. Na izgled i dimenzije ugostiteljskog objekta neophodno je pribaviti saglasnost glavnog gradskog arhitekte.

Prilikom određivanja tačne lokacije objekta na terenu poštovati pravilo da se zauzimanjem javne površine u svrhu postavljanja odnosno izgradnje privremenog ugostiteljskog objekta mora osigurati nesmetano korišćenje okolnih zgrada, drugih objekata i urbane opreme, te se ne smiju ugroziti sigurnost i redovan protok učesnika saobraćaja i onemogućiti prolaz vozilima javnih službi i interventnim vozilima (hitna pomoć, vatrogasno vozilo, policija...), kao ni ugroziti nesmetan pogled na more stalnih objekata u zaleđu;

Prilikom postavljanja odnosno građenja privremenog ugostiteljskog objekta nije dozvoljeno sjeći drveće i ostalo vrijedno rastinje, već je položaj, oblik i veličinu objekta neophodno prilagoditi uslovima konkretne lokacije kako bi se sačuvalo zatečeno vrijedno rastinje;

Privremeni ugostiteljski objekti mogu biti montažno-demontažni ili nepokretni, u zavisnosti od gabarita objekta i specifičnih uslova terena i konkretne lokacije. U slučaju gdje je postojeći ugostiteljski objekat, izgrađen kao nepokretni privremeni objekat isti se zadržava kao takav, u gabaritim propisanim Programom;

Zelene, odnosno plažne pješčane površine, površine na području prirodnog i kulturno-istorijskog područja i zaštićene okoline, starih gradova, kulturno-istorijskih i ambijentalnih cjelina, površine u neposrednoj blizini ili zaštićenoj okolini nepokretnih kulturnih dobara, kao i površine mora ne mogu se betonirati za potrebe planiranja i postavljanja novih privremenih ugostiteljskih objekata;

Postojeća podloga objekta mora biti autentična, ne vještački stvorena za potrebe postavljanja novog privremenog objekta;

Terasa se organizuje na postojećoj gotovoj podlozi, a u slučaju da postojeća podloga nije odgovarajuća, može se postaviti montažno-demontažna podloga (deking ili sl.) Podna platforma ne može biti visine veće od 10 cm;


Betoniranje podloge za postavljanje ugostiteljskih terasa kod planiranih novih objekata nije dozvoljeno na pješčanim djelovima plaža, u granicama zaštićenih prirodnih dobara, u granicama nepokretnog kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline, kao i u granicama prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora;


Elementi terase treba da dimenzijama, težinom, međusobnim vezama i postavljanjem, omogućavaju brzu montažu, demontažu i transport, ne oštećuju površinu na koju se postavljaju, okolno zelenilo, i da budu pogodni za nesmetano kretanje djece, starijih osoba i lica sa invaliditetom;

Opremu ugostiteljskih terasa čine stolovi, stolice, suncobrani, žardinjere i eventualno ograde. Za zaštitu od sunca na otvorenim terasama na javnim

	površinama dozvoljeno je samo postavljanje suncobrana ili tendi (izuzetno pergola i lakih konstrukcija ako je u skladu sa ambijentalnim vrijednostima prostora i ako je Programom tako definisano za konkretnu lokaciju); Ukoliko je Programom na konkretnoj lokaciji dozvoljeno postavljanje tende u sklopu ugostiteljske terase, ona se može postaviti iznad ulaza u poslovne prostore ili može biti samostojeća, postavlja se na metalnu konstrukciju i napravljena je od impregniranog, plastificiranog ili drugog platna. Tende koje se postavljaju na javnim površinama moraju biti bijele boje ili bež nijanse i dozvoljeno je na donjem dijelu ispisivanje natpisa firme. Ukoliko je Programom na konkretnoj lokaciji dozvoljeno postavljanje pergole u sklopu ugostiteljske terase, ona se može postaviti iznad ulaza u poslovne prostore ili može biti samostojeća, izrađuje se od drvene konstrukcije i prekrivena je puzavicama ili vinovom lozom, izuzetno bijelim platnom, ukoliko uslovi na terenu ne omogućavaju sađenje vegetacije. Oprema ugostiteljskih terasa (mobilijar) treba da bude lagana, ujednačena, jednostavnih linija, po mogućnosti od prirodnih materijala. Savremeni dizajn je veoma preporučljiv. Postavljanje uređaja za hlađenje i zagrijavanje terase električnom energijom vrši se u skladu sa posebnim propisima koji se odnose na električne i termotehničke instalacije.
5.2	Pravila parcelacije
	Ugostiteljski objekat sa terasom predviđa se na kp 1232 KO Orahovac, opština Kotor
6.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
	Privremeni objekti se ne smiju postavljati na uređenim zelenim površinama. Poželjno ih je postavljati na neuređenim površinama koje bi na taj način bile oplemenjene. Privremeni objekti se ne smiju postavljati ako na bilo koji način ugrožavaju životnu sredinu (prekomjerna buka, štetna isparenja, opasni otpad i sl.). Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br.80/05, 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG“, br. 054/16 od 15.08.2016, 018/19 od 22.03.2019) na osnovu urađene procjene uticaja na životnu sredinu. U slučajevima kada je potrebno izvršiti procjenu uticaja na životnu sredinu, uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole na glavni projekat investitor treba da dostavi Odluku o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu.
7.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE
	Zabranjeno je korišćenje zaštićenih prirodnih dobara na način koji prouzrokuje: oštećenje zemljišta i gubitak njegove prirodne plodnosti; oštećenje površinskih ili podzemnih geoloških, hidrogeoloških i geomorfoloških vrijednosti; oštećenje morskih zaštićenih područja; osiromašenje prirodnog fonda divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva; smanjenje biološke i predione raznovrsnosti; zagađivanje ili ugrožavanje podzemnih i površinskih voda." Na samom zaštićenom prirodnom

	dobru se ne mogu postavljati objekti trajnog karaktera, izvoditi radovi betoniranja, eksploatacije pijeska, uklanjanja vegetacije, izmjene obalne linije i strukturnog remodeliranja pješčane plaže. Izuzetak predstavljaju intervencije izgradnje rampi za pristup lica sa invaliditetom na planom definisanim lokacijama. Procjene uticaja na baštinu, koja uključuje studiju vizuelnog uticaja Definisanje jasnih i konzistentnih protokola i kriterijuma za realizaciju i postavljanje, gradnju ili uređenja takvih sadržaja tako da budu funkcionalno kompatibilna sa lokacijom i da ne remete attribute izuzetne univerzalne vrijednosti. • u posebno zaštićenim prirodnim i spomeničkim kulturnoistorijskim područjima kao i u okviru zaštićene okoline kulturnih dobara, ne predviđati one djelatnosti i objekte koji mogu narušiti posebnost takvih područja/kulturnih dobara; • novi privremeni objekti se ne smiju postavljati u zaštićenim prirodnim i kulturno istorijskim područjima i u okviru zaštićene okoline kulturnih dobara, bez prethodne saglasnosti Uprave za zaštitu kulturnih dobara;
8.	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
	Tehničkom dokumentacijom obezbjediti prilaz i upotrebu objekta/objekata licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 71 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl. list CG“ broj 48/13 i 44/15).
9.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	• kod utvrđivanja urbanističkih uslova za privremene objekte posebno treba voditi računa o sanitarnom aspektu istih, o uslovima koje propisuju nadležna javna komunalna preduzeća (vodovod, kanalizacija, telekom i elektrodistribucija), kao i uslovima koji proizilaze iz Zakona o bezbjednosti hrane; • uz predviđeni ugostiteljski objekat, uz uređeno kupalište i u njegovom zaleđu, gdje za to postoje infrastrukturni priključci može se odobriti postavljanje montažno demontažnih sanitarnih objekata u površinama srazmjerno veličini ugostiteljskog objekta, odnosno kupališta i zakonskim propisima bez potrebe predviđanja istih u grafičkom dijelu plana objekata privremenog karaktera. Na kupalištima i u njihovom zaleđu sanitarni objekti mogu biti i kontejnerskog tipa; • neophodno je predvidjeti uklanjanje svih montažnih toaleta nakon završetka sezone;
10.	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
10.1	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG: • Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje) • Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta • Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničivača strujnog opterećenja • Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 Kv
11.	Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije (Sl. list CG, br.23/14, 32/15 i 75/15).

	Tehničku dokumentaciju izraditi u skladu sa Pravilnikom o načinu obračuna površine i zapremine objekata (" Sl. List CG", br. 47/13).	
12.	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG RJEŠENJA Potrebno je uraditi Idejno rješenje Ugostiteljskog objekata sa terasom sa atestom proizvođača kao i fotografijama uređaja koji se postavljaju na ugostiteljskoj terasi u okviru ugostiteljskog objekta i nakon toga uraditi i revidovati Glavni projekat .	
13.	POTREBA PRIBAVLJANJA SAGLASNOSTI GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE U skladu sa članom 87 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, neophodno je pribaviti Saglasnost na spoljni izgled privremenog objekta od strane Glavnog gradskog arhitekta	
14.	- U skladu sa članom br. 40 Zakona o zaštiti prirode („Službeni list CG“, br. 054/16 od 15.08.2016, 018/19 od 22.03.2019) potrebno je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine pribaviti Dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području.	
15.	NAPOMENA: Nakon izrade dokumentacije tražene UTU potrebno je JPMD dostaviti REVIDOVANI GLAVNI PROJEKAT (na CD-u u zaštićenoj verziji), original ili ovjerenu kopiju Saglasnosti Glavnog gradskog arhitekta i (za objekte gdje je to traženo) Dozvolu za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području izdatu od strane Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara. - Shodno članu 117. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, korisnik je dužan da 15 dana prije postavljanja privremenog objekta, dostavi prijavu sa svom tehničkom dokumentacijom i Saglasnostima, Dozvolama traženim UTU nadležnom inspekcijskom organu lokalne uprave	
16.	DOSTAVLJENO: - Podnosiocu zahtjeva - Nadležnom inspekcijskom organu lokalne uprave. - U spise predmeta - a/a	
17.	OBRAĐIVAČ URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:	Anamari Nikić, mag.arh. potpis 
18.	VD RUKOVODIOCA SLUŽBE ZA UREĐENJE I IZGRADNJU:	Miljana Miljanić, Spec.App.građ
19.	M.P. 	potpis 
20.	PRILOZI	
	- Grafički prilog iz Izmjena i dopuna Programa privremenih objekata	





JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Broj: 0206-1242/4

Broj: 0206-1242/4

Budva, 10.04.2025.godine

Na osnovu člana 7 i 8 Zakona o morskom dobru (»Službeni list RCG«, br.14/92, 59/92, 27/94 i »Sl. list CG« br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/11), člana 6 stav 2 i člana 24 Zakona o državnoj imovini (»Službeni list CG«, br. 21/09 i 40/11) i Izmjena i dopuna Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2024-2028 broj 04-332/25-86/36 od 12.02.2025.godine

1. JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE sa sjedištem u Budvi, koga zastupa i predstavlja izvršni direktor Mladen Mikijelj (u daljem tekstu: JAVNO PREDUZEĆE)

i

2. FJORD HP A.D. KOTOR, PIB (02014912), sa sjedištem - Kotor, Stari grad 476, koga zastupa izvršni direktor Dejan Uskoković (u daljem tekstu: KORISNIK)

Uvažavajući:

- Da je JAVNO PREDUZEĆE za upravljanje morskim dobrom u cilju realizacije Izmjena i dopuna Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2024-2028.godine za opštinu KOTOR broj: 04-332/25-86/36 od 12.02.2025.godine, saglasno Odluci Upravnog odbora o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra, objavilo Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup kupališta, broj: 0206-890/1 od 19. 02. 2025. godine u dnevnom listu "Dan" i na web-sajtu Javnog preduzeća;
- Da je Tenderska Komisija nakon sprovedenog postupka po Javnom pozivu za kupalište oznake 6A u Izmjenama i dopunama Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2024-2028. godine za opštinu KOTOR, kao najuspješniju izabrala ponudu ponuđača **FJORD HP A.D. KOTOR**, zavedenu pod brojem **0206-1242/1 od 10.03.2025. godine** i to Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: **0206-1242/2 od 18.03.2025. godine**.

Zaključuju dana 10.04.2025.godine u Budvi:

U G O V O R O KORIŠĆENJU MORSKOG DOBRA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

JAVNO PREDUZEĆE u svojstvu pravnog lica ovlašćenog da u ime i za račun Crne Gore upravlja morskim dobrom Crne Gore i FJORD HP A.D. KOTOR - Kotor, kao izabrani ponuđač,

zaključuju ovaj Ugovor i uređuju međusobna prava i obaveze vezane za korišćenje lokacije 6A - Kupalište - Javno-romantično predviđenog Izmjenama i dopunama Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za opštinu KOTOR za period 2024.-2028.godine, broj: 0203-04-332/25-86/36 od 12.02.2025. godine.

II OPIS MORSKOG DOBRA

Član 2.

Predmet korišćenja je dio morskog dobra u opštini KOTOR, na lokaciji Dražin vrt, planiranog na kat.par. 1244 - državna parcela, 1229, 1230, 1231, 1232 KO Orahovac II - privatne parcele, Kupalište - Javno-romantično dimenzija: Dužina 116m; Površina 900m² (od čega je 218m² na privatnim kat.par. 1229, 1230, 1231, 1232 KO Orahovac II), sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 6A u Izmjenama i dopunama Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra u opštini KOTOR.

Morsko dobro iz stava 1 ovog člana ustupa se Korisniku u viđenom stanju. Privremene lokacije daju se u zakup bez postavljenih objekata i infrastrukturne opremljenosti. Lokacijama se pristupa preko postojećih staza i pristupnih komunikacija, a izuzetno ukoliko se pristupna staza nalazi na privatnoj parceli ili ukoliko ne postoji pristupni put, teret obezbjeđivanja prolaza je na izabranom ponuđaču, kroz pribavljanje saglasnosti od vlasnika privatne parcele ili kroz obezbjeđivanje alternativnog pristupa kopnom, odnosno morem, u skladu sa pozitivnim propisima.

Dio morskog dobra opisan u prethodnom stavu, prikazan je na katastarskom snimku – skici sa koordinatama graničnih tačaka, koja je sastavni dio ovog Ugovora (Prilog 1.).

III ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 3.

KORISNIK je dužan da morsko dobro koje je predmet ovog ugovora koristi i uživa na način i u skladu sa svim pozitivnim propisima koji uređuju zaštitu životne sredine, posebno zaštitu mora i obale.

Ukoliko se ustupljeni dio morskog dobra nalazi unutar zaštićenog područja, za realizaciju planiranih radova na prostoru zaštićenog prirodnog dobra potrebno je kod nadležnog organa sprovesti proceduru procjene uticaja na životnu sredinu, u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu, u okviru koje će se posebna pažnja obratiti na uticaj i zaštitu morskog i obalnog biodiverziteta i ekosistema. Radovi i djelatnosti koji se budu realizovali na ovom području ni na koj način ne smiju ugrožavati životnu sredinu, obalu i more, kao ni prirodne vrijednosti zbog kojih je prirodno dobro proglašeno zaštićenim.

U skladu sa Zakonom o zaštiti prirode korisnik/zakupac je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području, koje ne podliježu procjeni uticaja na životnu sredinu u skladu sa posebnim propisima, pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu životne sredine.

Ukoliko se ustupljeni dio morskog dobra nalazi u obuhvatu granica zaštićenog prirodnog dobra, KORISNIK je dužan da za svaku drugu aktivnost koju realizuje na ovom području dobije adekvatnu dozvolu od strane Agencije za zaštitu životne sredine.

IV TRAJANJE UGOVORA

Član 4.

Ovaj Ugovor se zaključuje na period od **4 (četiri) godine**, sa rokom važenja od dana zaključenja ovog ugovora **do 31.12.2028. godine**, pod uslovom da je korisnik/zakupac izvršio obaveze predviđene ugovorom i da ugovor nije jednostrano ili sporazumno raskinut.

Korisnik zaključuje Ugovor nakon sprovedenog Javnog poziva, na period od 4 godine, a na godišnjem nivou do isteka trajanja ugovora dužan je da pribavi potvrdu od Javnog preduzeća kojom će se utvrditi da je izvršio uplatu naknade za korišćenje morskog dobra za tekuću godinu.

Ukoliko tokom trajanja ugovora dode do privođenja prostora trajnoj namjeni koja podrazumijeva izgradnju hotela visoke kategorije (hoteli kategorije 5* ili 4*) u neposrednom zaleđu, odnosno realizaciju planskog dokumenta na drugi način, koja realizacija isključuje korišćenje morskog dobra u skladu sa ugovorom, odnosno ukoliko dode do planiranja hotelskog kupališta, u slučaju promjene svojinskih prava na kat.parcelama na kojima je planirana lokacija na način da iste više nisu u režimu državne svojine, kao i u slučaju da sudskom odlukom bude poništena odluka i u konačnom riješeno u korist drugog ponuđača po javnom pozivu za tu lokaciju, ugovor će se raskinuti i zakupac nema pravo da traži povraćaj do tada uložених sredstava.

V NAKNADA ZA KORIŠĆENJE

Član 5.

KORISNIK morskog dobra je dužan da tokom trajanja ovog Ugovora, za svaku godinu posebno, plaća JAVNOM PREDUZEĆU naknadu za korišćenje morskog dobra.

Ugovorne strane su se usaglasile da se ugovorena naknada plaća na godišnjem nivou, tokom trajanja ovog ugovora i to:

Za prvu godinu korišćenja sezonska naknada iznosi 5650.6 EUR (slovima: pethiljadašeststotinapedeseteurašezdesetcenti), i ista se uvećava za iznos PDV-a, i korisnik je dužan da istu uplati najkasnije do momenta zaključenja ugovora.

Za svaku sledeću godinu korišćenja ugovorena naknada uvećava se za godišnju stopu inflacije koju objavljuje Uprava za statistiku – Monstat, kao i za iznos PDV-a, te će Javno preduzeće isto fakturisati Korisniku na godišnjem nivou u skladu sa Javnim pozivom i ovim Ugovorom, te se KORISNIK obavezuje izvršiti plaćanje po ispostavljenoj fakturi.

Ugovorne strane su se saglasile da se ukupan iznos sezonske naknade za prvu godinu trajanja ovog Ugovora plati u cjelosti u momentu zaključenja istog, uplatom na račun broj: 520-3172-65 sa obaveznim upisom poreskog identifikacionog broja poreskog obveznika (PIB 02014912) i šifrom Opštine KOTOR – 922.

KORISNIK je saglasan, prihvata i preuzima obavezu da JAVNOM PREDUZEĆU tokom trajanja ovog Ugovora za svaku narednu godinu posebno, plaća sezonsku naknadu, utvrđenu u stavu 3 ovog člana, uvećanu za iznos iz stava 4 ovog člana, najkasnije do 01.04. u tekućoj godini.

Ugovorne strane su se saglasile da će JAVNO PREDUZEĆE nakon uplate naknade za sezonsko korišćenje morskog dobra za svaku narednu godinu nakon godine zaključenja ugovora, KORISNIKU izdati Potvrdu o izvršenoj uplati na osnovu koje isti može pribaviti odgovarajuća odobrenja za rad ukoliko obavlja djelatnost na kupalištu.

VI ČINIDBENA GARANCIJA

Član 6.

Činidbena garancija je garancija izdata od banke kojom se garantuje da će KORISNIK uredno izvršavati ugovorene obaveze, a posebno obaveze utvrđene pozitivno pravnim propisima koji regulišu djelatnost i tiču se predmeta korišćenja.

Korisnik je dužan da do dana određenog za zaključenje ugovora dostavi godišnju činidbenu garanciju, odnosno originalnu bankarsku garanciju, bezuslovnu, i naplativu na prvi poziv, kojom će garantovati dobro izvršenje ugovorom preuzetih obaveza i kojom će se omogućiti naplata u korist Javnog preduzeća u slučaju kršenja ugovornih obaveza u visini od 20%, od ukupno ugovorene zakupnine uvećane za PDV, odnosno uvećane za iznos iz člana 5., u skladu sa Pravilnikom Javnog preduzeća, sa obavezom njenog godišnjeg obnavljanja tokom trajanja ugovora.

KORISNIK je dužan da JAVNOM PREDUZEĆU dostavi originalnu bankarsku garanciju bliže opisanu u stavu 1. ovog člana, najkasnije do dana zaključenja ugovora, odnosno za naredne godine najkasnije do dana određenog za plaćanje godišnje naknade u smislu odredbe člana 5. ovog Ugovora, sa rokom važenja do 31.12. tekuće godine.

Činidbena garancija aktiviraće se u slučaju evidentirane teže povrede ugovorenih obaveza. Ona se može kombinovati sa Opomenom pred raskid, a može se aktivirati i samostalno uz obavještenje Korisniku o razlogu aktivacije.

U slučaju aktivacije činidbene garancije, Korisnik je dužan da u roku od 15 dana od dana aktivacije garancije dostavi obnovljenu činidbenu garanciju u visini od 20% od ukupno utvrđene zakupnine uvećane za PDV, pod prijetnjom raskida ugovora.

VII OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Član 7.

Korisnik će na predmetu zakupa – kupalište 6A u opštini KOTOR:

- Obavljati djelatnost izdavanja plažnog mobilijara, i to u periodu od 01.05. do 31.10, isključivo u skladu sa Uslovima za organizaciju kupališta, koji čine sastavni dio ovog Ugovora. Korisnik je dužan da za period nakon 17h do zatvaranja kupališta oslobodi plaćanja korišćenja plažnog mobilijara sve građane Crne Gore, koji su dužni da mu na uvid dostave ličnu kartu odnosno drugi identifikacioni dokument koji izdaje nadležni organ Države Crne Gore
- Postaviti objekat 6.4 ponton dimenzija 1.95x9.8m+1.95x31.4m u periodu od 01.05. do 31.10.tekuće godine

VIII OBAVEZE JAVNOG PREDUZEĆA

Član 8.

JAVNO PREDUZEĆE će, po pisanom zahtjevu KORISNIKA, izvršiti uvođenje KORISNIKA u posjed i na dan uvođenja u posjed sačiniti Zapisnik o primopredaji ustupljenog morskog dobra kojim će se konstatovati stanje istog.

Potpisivanjem Zapisnika, odnosno izostankom zahtjeva za uvođenje u posjed, KORISNIK prihvata lokaciju u viđenom stanju i nema pravo da usljed vidljivih mana ili nedostataka naknadno postavlja bilo kakva potraživanja prema Javnom preduzeću.

U slučaju da KORISNIK odbije potpisivanje zapisnika ili ukazuje na nedostatke na ustupljenom dijelu morskog dobra, službenik koji vrši uvođenje u posjed sačinice službeno zabilješku kojom će konstatovati predmetno, a u odnosu na navedenu situaciju stav će zauzeti Upravni odbor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

JAVNO PREDUZEĆE je dužno da postupa u skladu sa zakonskim obavezama zakupodavca i da u okviru svojih zakonskih nadležnosti i ovlašćenja, preduzima mjere u cilju zaštite KORISNIKA od pravnih i faktičkih uznemiravanja od strane trećih lica.

IX OBAVEZE KORISNIKA

Član 9.

KORISNIK je saglasan i preuzima obavezu da saglasno izdatim Uslovima za organizaciju kupališta, Urbanističko-tehničkim uslovima, te u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima u pogledu uređenosti i opremljenosti, vrstama i uslovima korišćenja kupališta na moru, te u skladu sa Izmjenama i dopunama Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2024-2028.godine uredi i organizuje kupalište.

KORISNIK je saglasan i preuzima obavezu da privremene objekte na kupalištu postavi saglasno izdatim Urbanističko-tehničkim uslovima, i odredbama važećih propisa o izgradnji odnosno postavljanju objekata, što podrazumijeva:

- obavezu da izradi tehničku dokumentaciju saglasno izdatim Urbanističko-tehničkim uslovima koje izdaje Javno preduzeće i tehničkim uslovima za priključenje na infrastrukturu pribavljenim od organa za tehničke uslove, i da istu dostavi na uvid Javnom preduzeću;
- ukoliko je zakonom predviđena - obavezu da pribavi saglasnost glavnog gradskog arhitekta u pogledu spoljnog izgleda privremenog objekta, dozvole i odobrenja propisane urbanističko-tehničkim uslovima;
- ukoliko je zakonom predviđena - obavezu podnošenja prijave za postavljanje privremenih objekata sa neophodnom dokumentacijom u zakonom definisanom roku prije postavljanja privremenog objekta;
- postavljanje privremenog objekta na osnovu prijave i dokumentacije propisane Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, uključujući i infrastrukturno opremanje lokacije.

Sve pripremne radove i radove na uređenju morskog dobra KORISNIK je dužan da izvede u skladu sa tehničkom dokumentacijom, poštujući odobrenja i uputstva ovlašćenog organa, opštinske propise o komunalnom redu i druge važeće propise.

Radovi se izvode na osnovu tehničke dokumentacije i pribavljenih mišljenja, saglasnosti i dozvola izdatih u procedurama u svemu saglasno Zakonu i planiranju prostora i izgradnji objekata, Zakonu o vodama i Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu.

KORISNIK je obavezan da organizuje radove na način koji neće dovesti do oštećenja prilaznih staza i okolnog terena, a ukoliko do ovih oštećenja dođe dužan je da o svom trošku otkloni oštećenja i vrati prostor u pređašnje stanje.

KORISNIK je odgovoran isključivo i u potpunosti za sve eventualne štete, povrede i sl. koje nastupe trećim licima tokom boravka na ustupljenom dijelu morskog dobra, odnosno da nadoknadi Javnom preduzeću sva potraživanja koja eventualno treća lica ostvare od Javnog preduzeća, osim ako dokaže da je do štete došlo bez njegove krivice.

Član 10.

Tokom trajanja ovog Ugovora KORISNIK je dužan:

- da morsko dobro iz člana 2. ovog Ugovora koristi, uz potrebne saglasnosti nadležnog organa uprave, poštujući u svemu pozitivno pravne propise, važeće standarde, uslove za postavljanje privremenih objekata, Pravilnik o uslovima koja moraju ispunjavati izgrađena i uređena kupališta i Uslove za organizaciju kupališta, koji su prilog i sastavni dio ovog ugovora;
- da na zakupljenoj lokaciji, ukoliko se na istoj obavlja djelatnost, otpočne sa obavljanjem djelatnosti nakon što pribavi odobrenje za rad od nadležnog organa uprave, da djelatnost obavlja poštujući registraciju, odobrenje za rad i opštinsku odluku o javnom redu i miru posebno u pogledu radnog vremena i da se registruje za plaćanje PDV-a saglasno zakonu, uz obavezu da se upiše kod nadležnog poreskog organa područna jedinica – filijala za registraciju i pružanje usluga;
- da u periodu vansezona i to u periodu od 01.01.-01.05. i 01.11.-31.12., obezbijedi redovno i uredno održavanje kupališta i akva prostora: uklanjanje i odvoz murave, sitnog otpada i drugih stvari koje more izbaci, uz obavezu da uklanjanje i odvoz sakupljenog otpada uradi na propisan način u saradnji sa lokalnim komunalnim preduzećem;
- da tokom kupališne sezone, i to u periodu od 01.05-31.10, održava kupalište čistim, podrazumijevajući pritom da detaljno, redovno, svakodnevno, i u pojačanom intenzitetu u toku dana, prazni korpe za otpatke i čisti kupalište i pripadajući akva prostor. Kupalište mora biti očišćeno od sitnog i krupnog otpada, a posebno od otpadaka i materijala koji mogu ugroziti bezbjednost i higijenu na kupalištu (ambalaža, opušci, ekseri, žice i drugo);
- da obezbijedi ispravno i uredno funkcionisanje uređaja i opreme na kupalištu i rad propisanih i odobrenih pratećih, pomoćnih i uslužnih objekata na kupalištu;
- da u skladu sa pozitivno - pravnim propisima i odredbama ovog ugovora i sastavnih djelova obezbijedi javno korišćenje zakupljenog kupališta;
- da zaključi ugovor o odvozu smeća sa kupališta sa komunalnim preduzećem o odvozu smeća i redovno plaća troškove po ovom osnovu za svaku godinu posebno tokom trajanja ovog ugovora;
- da u pripremi turističke sezone izvede radove koji podrazumijevaju:
 - detaljno čišćenje označenog morskog dobra iz člana 2. ovog Ugovora,
 - sanaciju eventualnih oštećenja i druge radove koje mora da prethodno odobri Javno preduzeće;
 - da do **01.05.** svake godine dok traje ovaj ugovor, organizuje i stavi u funkciju kupalište u svemu prema Pravilniku o uslovima koja moraju ispunjavati izgrađena i uređena kupališta, Uslovima za organizaciju kupališta i skici koji su prilog i sastavni dio ovog Ugovora, a naročito da:

- a. vidno istakne kupališni red (koji sadrži radno vrijeme kupališta, rekreativne i druge aktivnosti koje se mogu obavljati na kupalištu, način i uslove korišćenja kupališne opreme, higijenski red na kupalištu i druge odredbe koje garantuju red i čistoću, bezbjednost kupaca i sl.),
- b. postavi tablu sa informacijama o kupalištu na kojoj će biti istaknut cjenovnik plažnog mobilijara i radno vrijeme kupališta od 07-21 čas (sa naznakom da se plažni mobilijar ne naplaćuje poslije 17 časova za građane Crne Gore) kao i da postavi i druge table u svemu prema Uslovima za organizaciju kupališta,
- c. postavi i pravilno rasporedi plažni mobilijar u svemu prema Uslovima za organizaciju kupališta
- d. opremi i stavi u funkciju propisan broj tuševa i kabina za presvlačenje,
- e. postavi adekvatne kante za otpatke,
- f. obezbijedi sanitarne uslove na kupalištu, ukoliko se to traži uslovima za organizaciju kupališta koji su sastavni dio ugovora,
- g. na propisan način izvrši vidno obilježavanje-ograđivanje vodene strane kupališta, ukoliko je isto predviđeno za tu vrstu kupališta - postavljanjem povezanih bova odgovarajućih dimenzija i materijala na propisanoj udaljenosti od obale,
- h. obezbijedi spasilačku službu, ukoliko je isto predviđeno Uslovima za organizaciju kupališta, koja posjeduje licencu izdatu od ovlašćenog organa ili organizacije i istu na propisan način opremi.

- na propisan način izvrši komunalno i infrastrukturno opremanje lokacije uz prethodno pribavljanje potrebnih saglasnosti za priključivanje od organa za tehničke uslove (voda, električna energija, telefonske instalacije i dr.), kao i da tokom trajanja ugovora u skladu sa propisima snosi troškove i redovno plaća usluge po tom osnovu nadležnim upravljačima infrastrukturnih sistema za svaku godinu trajanja ugovora;

- da bez znanja i saglasnosti JAVNOG PREDUZEĆA i odobrenja nadležnih organa ne započne bilo kakvu dogradnju, izgradnju, prepravke, adaptacije ili preduzima bilo kakve građevinske poduhvate na ustupljenoj lokaciji, postavlja privremene objekte i druge intervencije u prostoru,

- da blagovremeno, u skladu sa ugovorom plaća ugovorenu naknadu za korišćenje morskog dobra;

- da po isteku odobrenja za obavljanje djelatnosti, po pisanom nalogu JAVNOG PREDUZEĆA u dodatnom roku od 15 dana oslobodi predmetnu lokaciju, odnosno ukloni postavljenu opremu i eventualno postavljene privremene objekte, u suprotnom saglasan je, prihvata i ovlašćuje JAVNO PREDUZEĆE da bez posebne saglasnosti KORISNIKA izvrši uklanjanje o njegovom trošku;

- da tokom vansezona privremene objekte i instalacije na propisan način obezbijedi i konzervira;

- da se tokom trajanja ovog ugovora stara o redovnom održavanju označenog morskog dobra, održavanju objekata, infrastrukture i instalacija u zahvatu označenog morskog dobra;

- da morsko dobro koristi i eksploatiše u skladu sa odredbama ovog Ugovora i svim pozitivno pravnim propisima koji regulišu: uslove koje moraju ispunjavati uređena i izgrađena kupališta, uslove i standarde zaštite čovjekove sredine, posebno zaštite mora od zagađenja, čistoću na kupalištima i drugim javnim površinama, standarde koji propisuju nivo turističkih objekata i turističkih usluga i drugim propisima koji regulišu materiju koja je u neposrednoj vezi sa korišćenjem morskog dobra.

Član 11.

Smatraće će se da je KORISNIK izvršio lakšu povredu ugovorene obaveza ukoliko:

- ne poštuje i ne održava komunalni red manjeg obima (nečistoća, neodržavanje kupališta i pripadajućeg akvatorijuma, nepostavljanje kanti za smeće);

- neblagovremeno izmiruje obaveze po osnovu utrošene vode, struje, odvoza smeća i ostalih dažbina prema organima, koja proisteknu po osnovu korišćenja kupališta, privremenih objekata;
- ne postavi kule za spasioce sa propisanom opremom,
- ne postavi informativne table o uslovima korišćenja kupališta i mjerama bezbjednosti,
- ne postavi ispravne uređaje i opremu za tuširanje,
- ne angažuje propisani broj ovlašćenih spasilaca,
- i u drugim slučajevima izvrši povrede usljed kojih se u manjem obimu ugrožavaju bezbjednost, komunalni red, životna sredina na kupalištu, privremenom objektu i sl.

Član 12.

Smatraće će se da je KORISNIK izvršio težu povredu ugovorenih obaveza ukoliko:

- ponovi istu lakšu povredu ugovorenih obaveza 2 i više puta ili ako 3 puta napravi lakše povrede različitog tipa
- ne stavi kupalište u funkciju u skladu sa Ugovorom,
- ne pribavi odobrenje za obavljanje djelatnosti kupališta do 01.06. u tekućoj godini, (ukoliko je isto predviđeno za tu vrstu kupališta),
- ne angažuje spasilačku službu na kupalištu (ukoliko je isto predviđeno za tu vrstu kupališta),
- ne izvrši ograđivanje kupališta bovama sa morske strane (ukoliko je isto predviđeno za tu vrstu kupališta),
- ne oslobodi $\frac{1}{2}$ kupališta od plažnog mobilijara (ukoliko je isto predviđeno za tu vrstu kupališta),
- postavi veći broj plažnog mobilijara u odnosu na dozvoljeni broj
- ne izvrši uplatu ugovorene naknade u roku bliže određenom u članu 5. ovog Ugovora;
- ne izvrši dostavljanje originalne bankarske garancije bliže opisane u članu 6. ovog Ugovora ili ponovne garancije iz poslednjeg stava tog člana;
- postavi privremene objekte suprotno izdatim Urbanističko tehničkim uslovima, ili postavi objekte koji nisu predviđeni Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra
- ne pribavi odobrenje za rad za obavljanje djelatnosti od nadležnog organa (ukoliko je isto predviđeno za tu vrstu kupališta), a obavlja djelatnost,
- obavlja djelatnost na kupalištu iako isto nije predviđeno ugovorom,
- za postavljanje privremenih objekata ne pribavi saglasnost gradskog arhitekta,
- ne podnese prijavu sa dokumentacijom nadležnom organu u zakonom definisanom roku prije postavljanja privremenog objekta,
- odobrene privremene objekte postavi suprotno principima unifikacije, tipizacije, idejnom rješenju odobrenom od strane glavnog gradskog arhitekta, revidovanom glavnom projektu ili izvodi građevinske radove na kupalištu bez prethodne saglasnosti i odobrenja Javnog preduzeća i drugih nadležnih organa na zakupljenom prostoru, u neposrednoj blizini, zaleđu ili u akvaprostoru, ili izvrši drugu povredu ugovornih KORISNIKA predviđenih ovim ugovorom
- izvođenjem aktivnosti i obavljanjem djelatnosti ugrožava predmet korišćenja i okruženje, a posebno zaštićena područja (pješčane dine, druge vegetacije i ostalo),
- naplaćuje ulaz na kupalište,
- uslovljava pristup kupalištu obaveznom korišćenjem plažnog mobilijara (ne važi za hotelska kupališta),
- vrši izdavanje skutera i drugih plovniha objekata na motorni pogon iako isto nije dozvoljeno ili omogućava kretanje i zadržavanje plovila na motorni i džet pogon u bovama ograđenom pripadajućem akvaprostoru kupališta,

- vrši naplatu plažnog mobilijara-ležaljki i suncobrana poslije 17 časova građanima Crne Gore tokom perioda obavljanja djelatnosti na kupalištu,
- omogućava parkiranje i kretanje vozila i drugih prevoznih sredstava na motorni pogon u zahvatu kupališta,
- izvrši postavljanje prepreka na ulazu/zahvatu kupališta suprotno Pravilniku,
- izvrši ograđivanje kupališta suprotno Pravilniku ili ne izvrši ograđivanje kupališta shodno Pravilniku,
- ne oslobodi pojas od 3m uz more,
- ometa, sprečava, vrijeđa službena lica/zaposlene Javnog preduzeća ili drugih organa u izvršavanju službenih radnji i aktivnosti,
- počinji krivično djelo ili teži prekršaj u vezi sa obavljanjem djelatnosti na predmetu zakupa,
- drugi slučajevi povreda koje u većem obimu ugrožavaju bezbjednost, komunalni red, životnu sredinu na kupalištu i sl.

Član 13.

KORISNIK je upoznat i prihvata da Služba za kontrolu morskog dobra ili druge službe Javnog preduzeća u postupku kontrole zone morskog dobra, zapisnikom na licu mjesta ili službenom zabilješkom konstatuju postojanje ili nepostojanje, kao i vrste povrede ugovorenih obaveza, osim za povrede koje utvrđuje Služba za ustupanje na korišćenje morskog dobra na osnovu svoje evidencije.

U slučaju konstatovane povrede ugovorenih obaveza, Služba za kontrolu morskog dobra ili druga služba Javnog preduzeća će o tome sačiniti zapisnik ili službenu zabilješku i dostaviti je nadležnim inspekcijskim organima ili službama, na postupanje radi preduzimanja aktivnosti i vršenja poslova iz okvira svojih nadležnosti.

Korisnik prihvata da u slučaju odsustva ovlašćenih lica na kupalištu u vrijeme kontrole, te nepotpisivanja zapisnika sa njegove strane, zapisnik će mu se ostaviti kod zaposlenog lica i smatraće se da je upoznat sa njegovim sadržajem.

U slučaju da na kupalištu nema prisutnih lica koja mogu primiti zapisnik, isti će se postaviti na objektu ili na drugom vidljivom mjestu, o čemu će se sačiniti foto-zapis.

Korisnik ima pravo da u roku od 3 dana od dana prijema zapisnika iznese neslaganja sa sadržajem istog.

X Mjere i sankcije

Član 14.

Mjere i sankcije koje JAVNO PREDUZEĆE izriče u zavisnosti od težine povrede ugovorenih obaveza su: Opomena u slučaju lakše povrede ugovorenih obaveza, odnosno za teže povrede izriču se Opomena pred raskid ugovora i/ili aktiviranje činidbene garancije i/ili jednostrani raskid ugovora.

O mjeri ili sankciji, koja će se izreći u svakom pojedinačnom slučaju odlučuje direktor Javnog preduzeća na predlog Službe za kontrolu, Službe za ustupanje na korišćenje morskog dobra i upravljanje lukama ili druge službe Javnog preduzeća, koja je vršenjem kontrole zone morskog dobra, konstatovala povrede ugovorenih obaveza.

U slučajevima kada je kod korisnika konstatovana teža povreda ugovorenih obaveza, a postoje neki opravdani razlozi, korisnik može nakon izricanja mjere Opomena pred raskid, dokumentovati – dokazivati opravdanu nemogućnost postupanja usled čega je došlo do činjenja ili nečinjenja i teže povrede ugovorenih obaveza.

Član 15.

Opomena se izriče za lakše povrede ugovorenih obaveza predviđene ovim ugovorom, kada se smatra da će se izricanjem iste obezbijediti uredno otklanjanje utvrđene povrede od strane Korisnika. Opomenom će se naložiti Korisniku da otkloni nepravilnosti na kupalištu u roku ne dužem od 3 (tri) dana od dana prijema iste, zavisno od okolnosti i stepena povrede u pojedinačnom slučaju.

Član 16.

Opomena pred raskid ugovora izriče se u slučaju teže povrede ugovorene obaveze iz ovog ugovora, a Korisniku se istovremeno nalaže da otkloni konstatovane nepravilnosti i uredno izvrši ugovornu obavezu, u roku ne dužem od 5 (pet) dana od dana prijema iste, u zavisnosti od okolnosti slučaja i stepena povrede.

U slučaju da Korisnik ne postupi po Opomeni pred raskid ugovora i ne otkloni utvrđene nepravilnosti u ostavljenom roku, Javno preduzeće će primijeniti mjere i sankcije predviđene ovim ugovorom.

Referentnost i podobnost

Član 17.

KORISNIK kojem JAVNO PREDUZEĆE jednostrano raskine ugovor, neće imati pravo učešća u narednim postupcima za ustupanje na korišćenje i smatraće se nepodobnim ponuđačem.

Ukoliko tokom trajanja ugovora, Korisnik odnosno odgovorno lice u istom (za pravna lica) bude osuđeno za neko od krivičnih djela kriminalnog udruživanja, stvaranja kriminalne organizacije, davanje mita (za pravna lica u privrednom poslovanju), primanje mita (za pravna lica u privrednom poslovanju), utaja poreza i doprinosa, prevare, pranja novca, organizovanog kriminala sa elementima korupcije, Javno preduzeće će, po saznanju za isto, sprovesti postupak jednostranog raskida ugovora.

XI PRESTANAK UGOVORA

Član 18.

Ovaj Ugovor prestaje da važi istekom vremenskog perioda na koji je zaključen.

Ovaj Ugovor može prestati da važi i sporazumnim raskidom ugovornih strana, pri čemu sporazumni raskid mora sadržati sve odredbe kojima se utvrđuju prava i obaveze nastale u momentu raskida.

U slučaju prestanka važenja ovog Ugovora iz razloga koji se mogu pripisati odgovornosti Korisnika ili po sili zakona, JAVNO PREDUZEĆE nije dužno da korisniku nadoknadi troškove ulaganja, osim u slučaju da je o navedenom postignut poseban sporazum.

Član 19.

Ovaj Ugovor prestaje po sili zakona shodno članu 10 Zakona o morskom dobru :

- prestankom postojanja, odnosno smrću korisnika morskog dobra, ako u roku od tri mjeseca njegov pravni sljedbenik ne zahtijeva prenos prava i obaveza iz osnovnog ugovora;
- brisanjem iz registra predmeta poslovanja koji se odnosi na korišćenje morskog dobra;
- odustajanjem korisnika morskog dobra;
- istekom određenog roka o korišćenju morskog dobra;
- završetkom istraživačkog rada ili drugog posla određenog odlukom o korišćenju morskog dobra.

Član 20.

Shodno članu 11. Zakona o morskom dobru, korišćenje morskog dobra može se uskratiti u cjelosti ili djelimično prije isteka roka, ako korisnik morskog dobra:

- ne koristi morsko dobro pod uslovima određenim članom 8 Zakona o morskom dobru;
- u određenom roku morsko dobro ne privede određenoj namjeni;
- blagovremeno ne plati dospjelu naknadu za korišćenje morskog dobra.

JAVNO PREDUZEĆE može raskinuti ovaj ugovor u smislu prethodnog stava nakon što KORISNIKA pisano opomene i ostavi mu primjeren rok za otklanjanje raskidnog razloga.

Član 21.

KORISNIK je saglasan i prihvata da JAVNO PREDUZEĆE može jednostrano raskinuti ovaj ugovor zbog teže povrede ugovornih obaveza iz ovog ugovora, uključujući i:

- ukoliko KORISNIK ne privede namjeni morsko dobro iz člana 2 ovog Ugovora, prema utvrđenim uslovima, odobrenjima i izdatim Urbanističko-tehničkim uslovima
- ukoliko KORISNIK bez odobrenja započne ili izvodi prepravke, adaptacije, betoniranje i bilo kakve druge građevinske radove na ustupljenom dijelu morskog dobra
- bez odobrenja postavlja privremene objekte, zaštitne hladovine i dr.,
- ukoliko KORISNIK tokom izvođenja radova odstupi od propisanih uslova, izdatih odobrenja, odobrenog projekta i utvrđenih urbanističko-tehničkih uslova,
- ukoliko KORISNIK ne postupi po pisanom nalogu ovlaštenog predstavnika Javnog preduzeća ili nadležnog inspeksijskog organa kojim se nalaže zaustavljanje započetih radova na dijelu ustupljenog morskog dobra,
- ukoliko KORISNIK prava i obaveze iz ugovora o korišćenju morskog dobra prenese na drugo lice bez pisanog odobrenja Javnog preduzeća,
- ukoliko KORISNIK zadocni sa plaćanjem dospjele ugovorene naknade za korišćenje morskog dobra i ne izvrši uplatu i nakon dostavljene opomene,
- ukoliko KORISNIK koristi i eksploatiše ustupljeno morsko dobro suprotno pozitivnim propisima, kako onim koji se odnose na djelatnosti koje na ustupljenom morskom dobru obavlja, tako i

drugim pozitivnim propisima koji regulišu zaštitu čovjekove okoline, životne sredine, zagađivanje mora i obale, održavanje čistoće, infrastrukture i instalacija na predmetnom morskom dobru i sl; -u slučaju pravosnažne presude suda, iz koje proizilazi da ugovor treba zaključiti sa drugim fizičkim ili pravnim licem.

Sankcija jednostranog raskida ugovora izriče se i sprovodi u slučaju neotklanjanja konstatovanih težih povreda shodno Opomeni pred raskid ugovora, ili izvršenja druge teže povrede u toku iste kalendarske godine, koje su konstatovane kontrolama Javnog preduzeća ili u sprovedenom inspekcijskom postupku od strane organa nadležnog za inspekcijske poslove.

Ugovor se raskida Izjavom direktora o jednostranom raskidu ugovora, i ista mora biti obrazložena.

KORISNIK je saglasan i prihvata da nakon prijema izjave Javnog preduzeća o raskidu ugovora, kojom se istovremeno konstatuje da korisnik nije otklonio raskidne razloge, prestane da koristi ustupljeni dio morskog dobra i u najkraćem roku (ne dužem od 15 dana od dana prijema izjave o raskidu) oslobodi privremenu lokaciju od stvari i opreme.

KORISNIK je saglasan i prihvata da ako u roku određenom u prethodnom stavu ovog člana, po bilo kom osnovu, ne izvrši uklanjanje objekata, to jest ne oslobodi zakupljeni prostor i preda u stanju u kakvom ga je preuzeo, JAVNO PREDUZEĆE će isti ukloniti o svom trošku i ispostaviti fakturu zakupcu na naplatu, po kojoj je dužan izvršiti uplatu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema iste, a u suprotnom Javno preduzeće će pokrenuti prinudnu naplatu.

U slučaju prestanka važenja ovog Ugovora iz bilo kojih razloga, JAVNO PREDUZEĆE nije dužno da KORISNIKU nadoknadi troškove ulaganja, osim u slučaju da je o navedenom postignut poseban sporazum.

XII PRENOS PRAVA I OBAVEZA

Član 22.

Prava i obaveze iz ovog ugovora (djelimično ili u cjelosti) KORISNIK ne može prenijeti na druga lica bez posebne pisane saglasnosti JAVNOG PREDUZEĆA.

Prenos prava i obaveza može se vršiti isključivo u situacijama i pod uslovima propisanim Pravilnikom Javnog preduzeća, koji se javno objavljuje na web stranici Javnog preduzeća.

XIII SASTAVNI DJELOVI UGOVORA I KORESPONDENCIJA

Član 23.

Sastavni dio ovog ugovora predstavlja :

- katastarski snimak-skica sa ucrtanom granicom zahvata lokacije i koordinatama graničnih tačaka - **(Prilog 1)**;
- Uslovi za organizaciju kupališta **(Prilog 2)**;
- Urbanističko-tehnički uslovi **(Prilog 3)**.

Član 24.

Međusobna korespondencija ugovornih strana vršiće se na način što će se svi pismeni akti dostavljati na adresu Korisnika Stari grad 476, Kotor, odnosno adresu JAVNOG PREDUZEĆA, Ulica Popa Jola Zeca b.b. Budva.

Korisnik može u zakonom propisanoj formi ovlastiti drugo lice da u njegovo ime preduzima radnje i izvršava obaveze u vezi sa zaključenim ugovorom.

U slučaju nemogućnosti da se KORISNIKU uruči pismeni akt na označenu adresu ili preko punomoćnika, KORISNIK će biti pozvan da pristupi u sjedište Javnog preduzeća.

Ukoliko na način iz prethodnog stava ne bude izvršeno uručenje, pismeni akt će biti uručen licu zatečenom na tom mjestu, a koje se legitimise kao lice ovlašćeno za prijem akta.

U slučaju da se na prethodni način ne izvrši uručenje, pismeni akt će shodno odredbama Zakona o upravnom postupku biti objavljen na oglasnoj tabli i internet stranici JAVNOG PREDUZEĆA, a istekom roka propisanim zakonom od dana objavljivanja, smatraće se da je isto uredno uručeno KORISNIKU.

O svim promjenama podataka koje se tiču KORISNIKA, KORISNIK je dužan da u pisanoj formi obavjesti JAVNO PREDUZEĆE bez odlaganja.

XIV PRIMJENLJIVO PRAVO I RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 25.

Ugovor je sačinjen u skladu sa pozitivnim propisima Crne Gore koji su na snazi u momentu zaključenja ovog ugovora i isto pravo će se primijeniti prilikom tumačenja odredbi ovog ugovora.

Ukoliko tokom trajanja ovog ugovora nastupe izmjene pozitivnih zakonskih propisa, primijenjivaće se odredbe novousvojenih propisa, a ugovorne strane će u slučaju potrebe sačiniti Aneks ugovora kojim će se definisati međusobni odnosi i obaveze u vezi sa novim zakonskim propisima.

Za slučaj spora, ugovorne strane će preuzeti sve napore da se spor riješi sporazumom. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja spora, ugovorne strane ovim prihvataju stvarno i mjesno nadležni sud.

XV STUPANJE NA SNAGU

Član 26.

Ovaj Ugovor se zaključuje i stupa na snagu danom popisivanja.

Ovaj ugovor smatra se zaključenim kada ga potpišu za to ovlašćena lica.

Sve izmjene i dopune ovog ugovora moraju biti sačinjene u pisanoj formi i potpisane od obje ugovorne strane.

XVI ORIGINALI

Član 27.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaki predstavlja original teksta Ugovora, od kojih KORISNIK zadržava 2 (dva) primjerka, dok JAVNO PREDUZEĆE zadržava preostala 2 (dva) primjerka.

Obrađivač:

**Služba za ustupanje na korišćenje
morskog dobra i upravljanje lukama**


Marija Jovicevic

Koordinator,


Sanja Veselinović

**KORISNIK
FJORD HP A.D. KOTOR**

**Izvršni direktor
Dejan Uskoković**

Za Ana Bud



**JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE**

**Direktor
Mladen Mikijelj**


22

Zaključen dana: 6.05.2025.

PROJEKTNİ ZADATAK

PROJEKTNII ZADATAK

ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU STAMBENOG OBJEKTA

LOKACIJA dio k.p. 1232, K.O. Orahovac, Opština Kotor

INVESTITOR: HP „Fjord“ AD, Kotor

PROJEKTANT: „All-Ing“ d.o.o. – Kotor

UVOD

Na predmetnoj lokaciji potrebno je postaviti montažno-demontažni privremeni objekat-ugostiteljski objekat sa terasom, u svemu prema pribavljenim urbanističko tehničkim uslovima broj 0207-2305/1-UP. od 28.03.2025 godine izdatih od strane Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

PREDMET TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

LOKACIJA

Predmetna lokacija je k.p. 1232, K.O. Orahovac , Opština Kotor,

OSNOVE ZA PROJEKTOVANJE

FUNKCIJA I UREĐENJE

Na predmetnoj lokaciji potrebno je uraditi idejno rješenje postavljanja montažno – demontažnog privremenog objekta – ugostiteljski objekat sa terasom, sve prema urbanističkim uslovima,

Parcela je sa južne strane omeđena kamenim potpornim zidom konstantne visine, sa stepeništem ka plaži, a sa sjeverne strane je zatvorena gustim zelenilom koje je odvaja od magistrale. Direktni pristup samagistrale na ovu parcelu nije moguć te se pristup odvija isključivo preko stenopišta uz objekat „Bajova Kula“



ZA INVESTITORA:

IDEJNO RJEŠENJE
ARHITEKTURA

Idejno rješenje arhitekture - sadržaj

- TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA
Tehnički opis uz idejno rješenje

- GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

- Geodetski snimak 1:250
- Situacija 1:200
- Osnova prizemlja 1:100
- Osnova prvog sprata 1:100
- Osnova krova 1:100
- Presjek A-A 1:100
- Presjek B-B 1:100
- Zapadna fasada 1:100
- Južna fasada 1:100
- Istočna fasada 1:100
- Sjeverna fasada 1:100

- 3D vizualizacija

TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

Tehnički opis

UZ IDEJNO RJEŠENJE ARHITEKTURE ZA PRIVREMENI MONTAŽNO DEMONTAŽNI OBJEKAT- -UGOSTITELJSKI OBJEKAT SA TERASOM

INVESTITOR: HP "Fjord" AD KOTOR
OBJEKAT: Privremeni montažno-demontažni objekat
LOKACIJA: Kat.parc. 1232, K.O.Orahovac, Opština Kotor

Uvodne informacije

Ovim tehničkim opisom definišu se glavni aspekti arhitekture objekta privremenog montažno demontažnog na k.p. 1232, K.O. Orahovac opština Kotor

Podlogu za izradu projektne dokumentacije činili su:

- Urbanističko tehnički uslovi br.0207-2305/1 od 28.03.2025. godine, izdati od strane Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobro Crne Gore;
- Geodetski snimak postojećeg stanja,
- Projektni zadatak.

Projektna dokumentacija izrađena je u skladu sa važećim zakonima u Crnoj Gori i to:

- Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Sl. list CG" br. 49/10, 40/11, 44/17, 18/19)
- Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025), i drugim srodnim podzakonskim aktima.

1. Lokacija objekta

Predmetni objekat nalazi se na lokaciji koju čini dio katastarska parcela 1232 Opština Kotor u okviru katastarske opštine Orahovac,

Površina katastarske parcele je 914,15m², prema LN.

Lokaciji nema direktan pristup sa puta

Predmet ovog projekta je izgradnja privremenog montažno -demontažnog objekta-ugostiteljski objekat sa terasom. Označen kao objekat 6.7 Opština Kotor.

Postojeće stanje

Na parceli 1232 KO Orahovac se trenutno nalaze terase za sunčanje obrađene u drvetu i drveni prizemni objekat površine cca 20m² sa nadstrešnicom od čelične konstrukcije i PVC platna. Objekat se koristi kao otvoreni bar.

2. Koncept i funkcija

Predviđena izgradnja privremenog objekta, sve prema UTU uslovima. Parcela je sa južne strane omeđena kamenim potpornim zidom konstantne visine, sa stepeništem ka plaži, a sa sjeverne strane je zatvorena gustim zelenilom koje je odvaja od magistrale. Direktni pristup sa magistrale na ovu parcelu nije moguć te se pristup odvija isključivo preko stepeništa uz objekat „Bajova Kula“ i preko restoranskih terasa.

Idejno rješenje

Postojeće terase i objekat na parceli 1232 su u lošem stanju te se predviđa njihovo uklanjanje i izgradnja velike otvorene terase i manjeg objekta koji bi služio kao otvoreni plažni bar sa pratećim sadržajima.

Velika terasa je koncipirana kao niz kaskada koje se spuštaju ka moru, kako bi se iskoristio prirodni pad terena i smanjio obim zemljanih radova. Kaskada je ukupno 4, sa međusobnom visinskom razlikom od 30 cm, odnosno 2 stepenika. Ukupna površina terasa je 472.12 m².

U okviru terasa predviđene su žardinjere-zeleni tampon pojasevi koji međusobno odvajaju nivoe i doprinose njihovoj intimizaciji.

Na krajnjoj istočnoj strani parcele smješten je objekat plažnog bara pozicioniran tako da najefikasnije opslužuje terasu i plažu. Objekat je funkcionalno podijeljen na tri cjeline, sa otvorenim šankom u sredini i sanitarijama za posjetioce i ostavom sa strana.

Dio ispred objekta sa stolovima za sjedenje je natkriven pergolom čelične konstrukcije sa platnom u gornjoj zoni, kako bi posjetioci bili zaštićeni od sunca i kiše. Pergola je kaskadirana kako bi pratila nivoe na terasi.

Osim pristupa terasi sa zapadne strane, preko katastarske parcele 1231 na kojoj se nalazi postojeći objekat Bajova kula, formiran je novi pristup uz istočnu stranu objekta kako bi se kupalište funkcionalno odvojilo i koristilo nezavisno od posjetioca restorana i kule.

URBANISTIČKI PARAMETRI

A - ZADATI URBANISTIČKI PARAMETRI:

Površina lokacije (m ²)	Objekat m ²	otkrivena terasa m ²)	natkrivena terasa m ²			
914,15	50,00	365,00	115,00			

B - OSTVARENI URBANISTIČKI PARAMETRI:

Površina lokacije (m ²)	Objekat m ²	otkrivena terasa m ²)	natkrivena terasa m ²			
914,15	46,48	358,68	113,14			

Može se konstantovati da su svi uslovi iz urbanističko-tehničkih uslova ispoštavani

5. KONSTRUKCIJA OBJEKTA

Na potezima terasa najprije se formiraju temeljne AB grede dimenzija 20x20cm, koje na dijelovima gdje se terase kaskadiraju imaju specifičan oblik i demenziju. Na AB grede se postavlja primarna potkonstrukcija dekinga u obliku kutijastih čeličnih profila 60x40mm, na međusobnom osnom razmaku od 100cm. Preko primarne postavlja se sekundarna potkonstrukcija u obliku kutijastih čeličnih profila 40x40mm na promjenjivom osnom razmaku od cca50cm. Na njih se postavljaju podletve od sibirskog ariša a zatim i završna obrada – deking od sibirskog ariša. Konstrukcija objekta i pergole se izrađuje od kutijastih čeličnih profila 120x120mm. U dijelovima gdje se pergola kaskadira pojavljuju se duple grede, međusobno spojene distancerima od inoxa kružnog profila 60mm. Temeljenje objekta se vrši na temeljnoj ploči debljine 30 cm, dok se pergola temelji na temeljima samcima dimenzija 50x50x30cm, međusobno povezanim gredama.

6. MATERIJALIZACIJA OBJEKTA

Sve terase se završno oblažu drvenom podnom oblogom - dekingom od sibirskog ariša, postavljenim na potkonstrukciju. Stepenici i bočne ivice kaskadnih terasa se oblažu bijelim brušenim kamenom, bez fuga.

Završna obrada fasada objekta je bijela akrilna boja na OSB pločama sa ogletovanom površinama, a krovna ravan je završno obrađena bijelim plastificiranim limom. Podna obloga u objektu je granitna keramika.

Kamene ponte se izvode od bijelog, grubo štokovanog kamena lomljenih ivica, sa fugom od 1cm. Ivičnjaci su od bijelog brušenog kamenog masiva slobodne dužine, spajanih bez fuga.


Drvena ponta se završno oblaže drvenom podnom oblogom - dekingom od sibirskog ariša, postavljenim na potkonstrukciju.


Ograda na posljednjoj drvenoj terasi prema moru, kao i drvenoj ponti su izrađene od čeličnih profila 20x80mm, visine 80cm, sa sajlama od inoxa horizontalno postavljenim na razmacima od 20cm.

Odgovorni inženjer,
Toni Dender d.i.a.





GRAFIČKA DOKUMENTACIJA





LEGENDA MATERIJALA:	OZNAKE U PROJEKTU:	NAPOMENE:
A/B konstrukcija Termo blok 25 cm Blok 20 cm Blok 12 cm Drvena konstrukcija Hidroizolacija Termoizolacija Tampon Mršavi beton Cementna košuljica Zelena površina Kameno popločanje Asfalt Podzide od autohtonog kamena Decking Nisko rastlinje (domaći hrast) Nisko rastlinje	Granica urban. parcele Granica katastr. parcele Gravevinska linija 25 Oznaka prostora 1000 Visinska kota Oznaka presjeka Ulaz Oznaka unutrašnje stolarije Oznaka spoljašnje stolarije PS11 Oznaka podnog sklopa PS12 Oznaka fasadnog sklopa PS13 Oznaka zidnog sklopa	NE MENJATI RAZMERU CRTEŽA. KORISTITI SAMO ZADATE DIMENZIJE. PROVERITI SVE DETALJE, VISINE I DIMENZIJE NA GRADILISTI PRE POČETKA IZRADE RADNOSTI. CRTEŽA, PROIZVODNJE, ILI IZVOĐENJA RADOVA. ZA SVE NEDOSLEDNOSTI DOMAH SE OBRATITI ARHITEKTU ILI PROJEKTANTU. SVI RADOVI MORAJU BITI IZVEDENI U POTPUNOSTI U SKLADU SA USLOVIMA LOKALNIH INSTITUCIJA, RELEVANTNOM GRADJEVINSKOM REGULATIVOM I DOBROM GRADJEVINSKOM PRAKSOM. SVI MATERIJALI I PROIZVODI SPECIFICIRANI NA OVOM CRTEŽU, BILO SVOJIM NAZIVOM (ROBNOJ MARKOM) ILI OPŠTIM OPISOM, MORAJU BITI UGRADJENI / IZVEDENI STROGO PREMA PREPORUKAMA I SPECIFIKACIJAMA PROIZVOĐAČA, ARHITEKTA. PROJEKTANT NE SNOSE NIKAKVU ODGOVORNOST UKOLIKO IZVOĐAČ NISTUPI OD OVE INSTRUKCIJE.

00		Idejno rješenje za sagalsnost			
Broj		Opis		Datum	
Projektant: "ALL-ING" d.o.o. Kotor Drustvo za konsalting, inženjering i projektovanje Kotor				Investitor: HP FJORD AD KOTOR	
Objekat: Montažno-demontažni objekat sa terasom				Lokacija: KAT.PARCELE 1232 K.O. Orahovac, OPŠTINA KOTOR-Bajova Kula lok: 6.7	
Odgovorno lice: Aleksandra Vučković Otašević - d.i.g.				Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE	
Odgovorni inženjer: Toni Dender - d.i.a				Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTONSKI PROJEKAT	
Saradnik: Ivana Mrdak - d.i.a.				Prilog: SITUACIJA	
Saradnik:				Datum revizije i MP:	
Datum izrade i MP: 05.2024.				broj priloga 2	
				broj strana	



00	Idejno rješenje za sagalsnost				
Broj	Opis	Datum			
Projektant:		Investitor:			
"ALL-ING" d.o.o. Kotor Društvo za konsalting, inženjering i projektovanje Kotor		HP FJORD AD KOTOR			
Objekat:	Montažno-demontazni objekt sa terasom	Lokacija:	KAT.PARCELE 1232 K.O. Orahovac, OPŠTINA KOTOR-Bajova Kula lok: 67		
Odgovorno lice: Aleksandra Vučković Otašević - d.i.g.		Vrsta tehničke dokumentacije:	IDEINO RJEŠENJE		
Odgovorni inženjer:		Dio tehničke dokumentacije:	ARHITEKTONSKI PROJEKAT	razmjera	1:100
Toni Dender - d.i.a		Prilog:	OSNOVA PODKONSTRUKCIJE DECKINGA	broj priloga	broj strane
Saradnik:				5	
Saradnik:- d.i.a.		Datum revizije I MP:			
Dateum izrade I MP:	05.2024.				




— NAPOMENE.

— NE MENJATI RAZMERU
CRTEZA, KORISTITI SAMO ZADA
DIMENZIJE.

— VISE IZDAVANJE SVIH DETALJE,
POSREDOVANJE IZRADE
RADIONIČNIH CRTEZA,
PROIZVODNJE ILI IZVOĐENJA
RAZDVAJANJE SVIH NEODREĐENOSTI
ODMAH SE OBRAZLOŽITI ARHITEKT
PROJEKTANTU



— SVI RADovi MORAJU BITI
IZVEDENI U POTPUNOSTI U
POSREDOVANJE IZRADE IZ
INSTITUCIJA, RELEVANTNOM
GRADJEVINSKOM REGULATIVOM
DOBROM GRADJEVINSKOM
PRAKSOm.

— SVI SVI MATERIJALI I PROIZVI
SPECIFIČNOSTI NA OVOM CRTEZU
BILU SVOJIM NAZIVOM (ROBNO
MAKRO) ILI OPŠTIM OPISOM,
MORAJU BITI UGRADJENI /
IZVEDENI STROGO PREMA
PREPORUKAMA I SPECIFIKACIJAMA
PROIZVOĐAČA, ARHITEKTA I
POSREDOVANJE IZRADE SVI
ODGOVORNOSTI UKOLIKO IZVOD.
ODSTUPI OD OVE INSTRUKCIJE.




LEGENDA MATERIJALA:	OZNAKE U PROJEKTU:	NAPOMENE:
A/B konstrukcija Termo blok 25 cm Blok 20 cm Blok 12 cm Drvena konstrukcija Hydroizolacija Termoizolacija Tampon Mršavi beton Cementna košuljica Zelena površina Kameno popločanje Asfalt Podzide od autohtonog kamena Decking Nisko rastlinje	Granica urban. parcele Granica katast. parcele Gravevinska linija 25 Oznaka prostorija +XX Visinska kota Oznaka presjeka Ulaz 1/20 Oznaka unurašnje stolarije 1/20 Oznaka spoljašnje stolarije F2311 Oznaka podnog sklopa UW47 Oznaka fasadnog sklopa F100 Oznaka zidnog sklopa	NE MENJATI RAZMERU CRTEZA. KORISTITI SAMO ZADATE DIMENZIJE. PROVERITI SVE DETALJE, VISINE I DIMENZIJE NA GRADILISTU PRE POČETKA IZRADE RADIONICKIH CRTEZA, PROIZVODNJE ILI IZVODJENJA RADOVA. ZA SVE NEDOSLEDNOSTI ODMAH SE OBRATITI ARHITEKTI ILI PROJEKTANTU. SVI RADOVI MORAJU BITI IZVEDENI U POTPUNOSTI U SKLADU SA USLOVIMA LOKALNIH INSTITUCIJA, RELEVANTNOM GRADJEVINSKOM REGULATIVOM I DOBROM GRADJEVINSKOM PRAKSO. SVI MATERIJALI I PROIZVODI SPECIFICIRANI NA OVOM CRTEZU, BILO SVOJIM NAZIVOM (ROBNOM MARKOM) ILI OPSTIM OPISOM, MORAJU BITI UGRADJENI / IZVEDENI STROGO PREMA PREPORUKAMA I SPECIFIKACIJAMA PROIZVODJACA. ARHITEKTA I PROJEKTANT NE SNOSE NIKAKVU ODGOVORNOST UKOLIKO IZVODJAC ODSTUPI OD OVE INSTRUKCIJE.

00	Idejno rješenje za sagalsnost	
Broj	Opis	Datum
Projektant:		
Investitor:		
Objekat:		Lokacija:
Odgovorno lice:		Vrsta tehničke dokumentacije:
Odgovorni inženjer:		Dio tehničke dokumentacije:
Saraadnik:		Prilog:
Datum izrade i MP:		Datum revizije i MP:






LEGENDA MATERIJALA:	OZNAKE U PROJEKTU:	NAPOMENE:
A/B konstrukcija Termo blok 25 cm Blok 20 cm Blok 12 cm Drvena konstrukcija Hydroizolacija Termoizolacija Tampon Mršavi beton Cementna košuljica Zelena površina Kameno popločanje Asfalt Podzide od autohtonog kamena Decking Nisko rastinje	Granica urban. parcele Granica katast. parcele Gravevinska linija 25 Oznaka prostorija XX Visinska kota Oznaka presjeka Ulaz 1/20 Oznaka unurašnje stolarije 1/20 Oznaka spoljašnje stolarije F2311 Oznaka podnog sklopa UW47 Oznaka fasadnog sklopa F1106 Oznaka zidnog sklopa	NE MENJATI RAZMERU CRTEŽA. KORISTITI SAMO ZADATE DIMENZIJE. PROVERITI SVE DETALJE, VISINE I DIMENZIJE NA GRADILISTU PRE POČETKA IZRADE RADIONIČKIH CRTEŽA, PROIZVODNJE ILI IZVODJENJA RADOVA. ZA SVE NEDOSLEDNOSTI ODMAH SE OBRATITI ARHITEKTU ILI PROJEKTANTU. SVI RADOVI MORAJU BITI IZVEDENI U POTPUNOSTI U SKLADU SA USLOVIMA LOKALNIH INSTITUCIJA, RELEVANTNOM GRADJEVINSKOM REGULATIVOM I DOBROM GRADJEVINSKOM PRAKSO. SVI MATERIJALI I PROIZVODI SPECIFICIRANI NA OVOM CRTEŽU, BILO SVOJIM NAZIVOM (ROBNOJ MARKOM) ILI OPSTIM OPISOM, MORAJU BITI UGRADJENI / IZVEDENI STROGO PREMA PREPORUKAMA I SPECIFIKACIJAMA PROIZVODJACA. ARHITEKTA I PROJEKTANT NE SNOSE NIKAKVU ODGOVORNOST UKOLIKO IZVODJAC ODSUPI OD OVE INSTRUKCIJE.

00	Idejno rješenje za sagalsnost	
Broj	Opis	Datum
Projektant: "ALL-ING" d.o.o. Kotor Društvo za konsalting, inženjering i projektovanje Kotor		Investitor: HP FJORD AD KOTOR
Objekat: Montažno-demontažni objekat sa terasom		Lokacija: KAT.PARCELE 1232 K.O. Orahovac, OPŠTINA KOTOR-Bajova Kula lok: 6.7
Odgovorno lice: Aleksandra Vučković Otašević - d.i.g.	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE	
Odgovorni inženjer: Toni Dender - d.i.a	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTONSKI PROJEKAT	razmjera 1:100
Saradnik: Ivana Mrdak - d.i.a.	Prilog: PRESEK 3-3	broj priloga 8
Datum izrade i MP: 05.2024.		Datum revizije i MP:



LEGENDA MATERIJALA:	OZNAKE U PROJEKTU:	NAPOMENE:
A/B konstrukcija Termo blok 25 cm Blok 20 cm Blok 12 cm Drvena konstrukcija Hidroizolacija Termoizolacija Tampon Mršavi beton Cementna košuljica Zelena površina Kameno popločanje Asfalt Podzide od autohtonog kamena Deking soko rastinje (domaći hrast) Nisko rastinje	Granica urban. parcele Granica katast. parcele Građevinska linija (25) Oznaka prostorija +XXX -XXX Visinska kota Oznaka presjeka Ulaz 3-70 210 Oznaka unurašnje stolarije 3-70 210 Oznaka spoljašnje stolarije PS 1.1 Oznaka podnog sklopa 1.1.1 Oznaka fasadnog sklopa 1.1.2 Oznaka zidnog sklopa	NE MENJATI RAZMERU CRTEŽA. KORISTITI SAMO ZADATE DIMENZIJE. PROVERITI SVE DETALJE, VISINE I DIMENZIJE NA GRADILISTU PRE POCETKA IZRADE RADIONICKIH CRTEŽA, PROIZVODNJE ILI IZVODJENJA RADOVA. ZA SVE NEDOSLEDNOSTI ODMAH SE OBRATITI ARHITEKTI ILI PROJEKTANTU SVI RADOVI MORAJU BITI IZVEDENI U POTPUNOSTI U SKLADU SA USLOVIMA LOKALNIH INSTITUCIJA, RELEVANTNOM GRADJEVINSKOM REGULATIVOM I DOBROM GRADJEVINSKOM PRAKSOM. SVI MATERIJALI I PROIZVODI SPECIFICIRANI NA OVOM CRTEŽU, BILO SVOJIM NAZIVOM (ROBNOM MARKOM) ILI OPSTIM OPISOM, MORAJU BITI UGRADJENI / IZVEDENI STROGO PREMA PREPORUKAMA I SPECIFIKACIJAMA PROIZVODJACA. ARHITEKTA I PROJEKTANT NE SNOSE NIKAKVU ODGOVORNOST UKOLIKO IZVODJAC ODSTUPI OD OVE INSTRUKCIJE.


00		Idejno rješenje za sagalsnost			
Broj		Opis		Datum	
Projektant:		Investitor:			
"ALL-ING" d.o.o. Kotor Društvo za konsalting, inženjering i projektovanje Kotor		HP FJORD AD KOTOR			
Objekat: Montažno-demontažni objekat sa terasom		Lokacija: KAT.PARCELE 1232 K.O. Orahovac, OPŠTINA KOTOR-Bajova Kula lok: 6.7			
Odgovorno lice: Aleksandra Vučković Otašević - d.i.g.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE			
Odgovorni inženjer:		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTONSKI PROJEKAT			razmjera 1:100
Toni Dender - d.i.a.		Prilog: OSNOVA TEMELJA OBJEKTA I PERGOLE			broj priloga 9
Saradnik:		broj strane			
Ivana Mrdak - d.i.a.		Datum revizije i MP:			
Saradnik:					
Datum izrade i MP: 05.2024.					





No.	PROSTORIJA	P (m ²)	O (m)	visina (m)	pod	zid	plafon
1	Šank	23.64	21.76		granitna keramika	disperzivna boja	disperzivna boja
2	Toalet	11.17	13.52		granitna keramika	disperzivna boja/keramika	disperzivna boja
3	Ostava	11.85	14.13		granitna keramika	disperzivna boja/keramika	disperzivna boja
	UKUPNO NETO	46.48					

LEGENDA MATERIJALA:	OZNAKE U PROJEKTU:	NAPOMENE:
- A/B konstrukcija - Termo blok 25 cm - Blok 20 cm - Blok 12 cm - Drvena konstrukcija - Hidroizolacija - Termoizolacija - Tampon - Mršavi beton - Cementna košuljica - Zelena površina - Kameno popločanje - Asfalt - Podzide od autohtonog kamena - Deking - soko rastinje (domaći hrast) - Nisko rastinje	- Granica urban. parcele - Granica katastr. parcele - Građevinska linija - Oznaka prostorija - Visinska kota - Oznaka presjeka - Ulaz - Oznaka unurašnje stolarije - Oznaka spoljašnje stolarije - Oznaka podnog sklopa - Oznaka fasadnog sklopa - Oznaka zidnog sklopa	- NE MENJATI RAZMERU CRTEŽA. KORISTITI SAMO ZADATE DIMENZIJE. - PROVERITI SVE DETALJE, VISINE I DIMENZIJE NA GRADILISTU PRE POCETKA IZRADE RADIONICKIH CRTEŽA, PROIZVODNJE ILI IZVODJENJA RADOVA. - ZA SVE NEDOSLEDNOSTI ODMAH SE OBRATITI ARHITEKTI ILI PROJEKTANTU - SVI RADOVI MORAJU BITI IZVEDENI U POTPUNOSTI U SKLADU SA USLOVIMA LOKALNIH INSTITUCIJA, RELEVANTNOM GRADJEVINSKOM REGULATIVOM I DOBROM GRADJEVINSKOM PRAKSOM. - SVI MATERIJALI I PROIZVODI SPECIFICIRANI NA OVOM CRTEŽU, BILO SVOJIM NAZIVOM (ROBNOM MARKOM) ILI OPSTIM OPISOM, MORAJU BITI UGRADJENI / IZVEDENI STROGO PREMA PREPORUKAMA I SPECIFIKACIJAMA PROIZVODJACA. ARHITEKTA I PROJEKTANT NE SNOSE NIKAKVU ODGOVORNOST UKOLIKO IZVODJAC ODSTUPI OD OVE INSTRUKCIJE.

00	Idejno rješenje za sagalsnost	
Broj	Opis	Datum
Projektant:	Investitor:	
"ALL-ING" d.o.o. Kotor Društvo za konsalting, inženjering i projektovanje Kotor		HP FJORD AD KOTOR
Objekat:	Lokacija:	
Montažno-demontažni objekat sa terasom	KAT.PARCELE 1232 K.O. Orahovac, OPŠTINA KOTOR-Bajova Kula lok: 6.7	
Odgovorno lice: Aleksandra Vučković Otašević - d.i.g.	Vrsta tehničke dokumentacije:	
Odgovorni inženjer:	IDEJNO RJEŠENJE	
Toni Dender - d.i.a	Dio tehničke dokumentacije:	
Saradnik:	ARHITEKTONSKI PROJEKAT	
Ivana Mrdak - d.i.a.	Prilog: OSNOVA ČELIČNE KONSTRUKCIJE OBJEKTA-ŠANK	
Saradnik:	Datum revizije i MP:	
Datum izrade i MP: 05.2024.		




00	Idejno rješenje za sagalsnost	
Broj	Opis	Datum
Projektant:		Investitor:
"ALL-ING" d.o.o. Kotor Društvo za konsalting, inženjering i projektovanje Kotor		HP FJORD AD KOTOR
Objekat: Montažno-demontažni objekat sa terasom		Lokacija: KAT.PARCELE 1232 K.O. Orahovac, OPŠTINA KOTOR-Bajova Kula lok: 6.7
Odgovorno lice: Aleksandra Vučković Otašević - d.i.g.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE
Odgovorni inženjer:		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTONSKI PROJEKAT
Toni Dender - d.i.a		Dio tehničke dokumentacije: OSNOVA ČELIČNE KONSTRUKCIJE OBJEKTA
Saradnik:		Prilog: OSNOVA ČELIČNE KONSTRUKCIJE OBJEKTA
Ivana Mrdak - d.i.a.		Datum revizije i MP:
Saradnik:		Datum izrade i MP: 05.2024.
		Datum izrade i MP: 05.2024.





LEGENDA MATERIJALA:	OZNAKE U PROJEKTU:	NAPOMENE:
A/B konstrukcija Termo blok 25 cm Blok 20 cm Blok 12 cm Drvena konstrukcija Hidroizolacija Termoizolacija Tampon Mršavi beton Cementna košuljica Zelena površina Kameno popločanje Asfalt Podzide od autohtonog kamena Deking soko rastinje (domaći hrast) Nisko rastinje	Granica urban. parcele Granica katast. parcele Građevinska linija 25 Oznaka prostorija +XXX +XXX Visinska kota Oznaka presjeka Ulaz 3 70 210 Oznaka unurašnje stolarije 3 70 210 Oznaka spoljašnje stolarije PS 1.1 Oznaka podnog sklopa 1.1.1 Oznaka fasadnog sklopa 1.1.2 Oznaka zidnog sklopa	NE MENJATI RAZMERU CRTEŽA. KORISTITI SAMO ZADATE DIMENZIJE. PROVERITI SVE DETALJE, VISINE I DIMENZIJE NA GRADILISTU PRE POCETKA IZRADE RADIONICKIH CRTEŽA, PROIZVODNJE ILI IZVODJENJA RADOVA. ZA SVE NEDOSLEDNOSTI ODMAH SE OBRATITI ARHITEKTI ILI PROJEKTANTU SVI RADOVI MORAJU BITI IZVEDENI U POTPUNOSTI U SKLADU SA USLOVIMA LOKALNIH INSTITUCIJA, RELEVANTNOM GRADJEVINSKOM REGULATIVOM I DOBROM GRADJEVINSKOM PRAKSO. SVI MATERIJALI I PROIZVODI SPECIFICIRANI NA OVOM CRTEŽU, BILO SVOJIM NAZIVOM (ROBNOM MARKOM) ILI OPSTIM OPISOM, MORAJU BITI UGRADJENI / IZVEDENI STROGO PREMA PREPORUKAMA I SPECIFIKACIJAMA PROIZVODJACA. ARHITEKTA I PROJEKTANT NE SNOSE NIKAKVU ODGOVORNOST UKOLIKO IZVODJAC ODSTUPI OD OVE INSTRUKCIJE.

00	Idejno rješenje za sagalsnost	
Broj	Opis	Datum
Projektant:	Investitor:	
"ALL-ING" d.o.o. Kotor Društvo za konsalting, inženjering i projektovanje Kotor		HP FJORD AD KOTOR
Objekat:	Lokacija:	
Montažno-demontažni objekat sa terasom	KAT.PARCELE 1232 K.O. Orahovac, OPŠTINA KOTOR-Bajova Kula lok: 6.7	
Odgovorno lice: Aleksandra Vučković Otašević - d.i.g.	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE	
Odgovorni inženjer:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTONSKI PROJEKAT	
Toni Dender - d.i.a	1:100	
Saradnik:	Prilog:	broj priloga
Ivana Mrdak - d.i.a.	PRESEK 1a-1a	12
Saradnik:	Datum revizije i MP:	
Datum izrade i MP: 05.2024.		




LEGENDA MATERIJALA:	OZNAKE U PROJEKTU:	NAPOMENE:
A/B konstrukcija Termo blok 25 cm Blok 20 cm Blok 12 cm Drvena konstrukcija Hidroizolacija Termoizolacija Tampon Mršavi beton Cementna košuljica Zelena površina Kameno popločanje Asfalt Podzide od autohtonog kamena Deking soko rastinje (domaći hrast) Nisko rastinje	Granica urban. parcele Granica katast. parcele Građevinska linija (25) Oznaka prostorija +XXX +XXX Visinska kota Oznaka presjeka Ulaz 3 70 210 Oznaka unurašnje stolarije 3 70 210 Oznaka spoljašnje stolarije PS 1.1 Oznaka podnog sklopa 1.1.1.1 Oznaka fasadnog sklopa 1.1.1.1 Oznaka zidnog sklopa	— NE MENJATI RAZMERU CRTEŽA. KORISTITI SAMO ZADATE DIMENZIJE. — PROVERITI SVE DETALJE, VISINE I DIMENZIJE NA GRADILISTU PRE POCETKA IZRADE RADIONICKIH CRTEŽA, PROIZVODNJE ILI IZVODJENJA RADOVA. — ZA SVE NEDOSLEDNOSTI ODMAH SE OBRATITI ARHITEKTI ILI PROJEKTANTU — SVI RADOVI MORAJU BITI IZVEDENI U POTPUNOSTI U SKLADU SA USLOVIMA LOKALNIH INSTITUCIJA, RELEVANTNOM GRADJEVINSKOM REGULATIVOM I DOBROM GRADJEVINSKOM PRAKSOM. — SVI MATERIJALI I PROIZVODI SPECIFICIRANI NA OVOM CRTEŽU, BILO SVOJIM NAZIVOM (ROBNOM MARKOM) ILI OPSTIM OPISOM, MORAJU BITI UGRADJENI / IZVEDENI STROGO PREMA PREPORUKAMA I SPECIFIKACIJAMA PROIZVODJACA. ARHITEKTA I PROJEKTANT NE SNOSE NIKAKVU ODGOVORNOST UKOLIKO IZVODJAC ODSTUPI OD OVE INSTRUKCIJE.


00	Idejno rješenje za sagalsnost		
Broj	Opis	Datum	
Projektant: "ALL-ING" d.o.o. Kotor Društvo za konsalting, inženjering i projektovanje Kotor		Investitor: HP FJORD AD KOTOR	
Objekat: Montažno-demontažni objekat sa terasom		Lokacija: KAT.PARCELE 1232 K.O. Orahovac, OPŠTINA KOTOR-Bajova Kula lok: 6.7	
Odgovorno lice: Aleksandra Vučković Otašević - d.i.g.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE	
Odgovorni inženjer: Toni Dender - d.i.a		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTONSKI PROJEKAT	razmjera 1:100
Saradnik:		Prilog: PRESEK 2a-2a	broj priloga 13
Ivana Mrdak - d.i.a.		Datum revizije i MP:	
Saradnik:			
Datum izrade i MP: 05.2024.			




LEGENDA MATERIJALA:		OZNAKE U PROJEKTU:		NAPOMENE:	
A/B konstrukcija Termo blok 25 cm Blok 20 cm Blok 12 cm Drvena konstrukcija Hidroizolacija Termoizolacija Tampon Mršavi beton Cementna košuljica Zelena površina Kameno popločanje Asfalt Podzide od autohtonog kamena Deking Nisko rastinje (domaći hrast) Nisko rastinje	Granica urban. parcele Granica katast. parcele Građevinska linija (25) Oznaka prostorija →-XXX -XXX Visinska kota Oznaka presjeka Ulaz 3 70 210 Oznaka unurašnje stolarije 3 70 210 Oznaka spoljašnje stolarije PS 1.1 Oznaka podnog sklopa UL 2.1 Oznaka fasadnog sklopa P 1.2 Oznaka zidnog sklopa	— NE MENJATI RAZMERU CRTEŽA. KORISTITI SAMO ZADATE DIMENZIJE. — PROVERITI SVE DETALJE, VISINE I DIMENZIJE NA GRADILISTU PRE POCETKA IZRADE RADIONICKIH CRTEŽA, PROIZVODNJE ILI IZVODJENJA RADOVA. — ZA SVE NEDOSLEDNOSTI ODMAH SE OBRATITI ARHITEKTI ILI PROJEKTANTU — SVI RADOVI MORAJU BITI IZVEDENI U POTPUNOSTI U SKLADU SA USLOVIMA LOKALNIH INSTITUCIJIA, RELEVANTNOM GRADJEVINSKOM REGULATIVOM I DOBROM GRADJEVINSKOM PRAKSNOM. — SVI MATERIJALI I PROIZVODI SPECIFICIRANI NA OVOM CRTEŽU, BILO SVOJIM NAZIVOM (ROBNOM MARKOM) ILI OPSTIM OPISOM, MORAJU BITI UGRADJENI / IZVEDENI STROGO PREMA PREPORUKAMA I SPECIFIKACIJAMA PROIZVODJACA. ARHITEKTA I PROJEKTANT NE SNOSE NIKAKVU ODGOVORNOST UKOLIKO IZVODJAC ODSTUPI OD OVE INSTRUKCIJE.			
00	Idejno rješenje za sagalsnost				
Broj	Opis			Datum	
Projektant:		Investitor:			
"ALL-ING" d.o.o. Kotor Društvo za konsalting, inženjering i projektovanje Kotor		HP FJORD AD KOTOR			
Objekat: Montažno-demontažni objekat sa terasom		Lokacija: KAT.PARCELE 1232 K.O. Orahovac, OPŠTINA KOTOR-Bajova Kula lok: 6.7			
Odgovorno lice: Aleksandra Vučković Otašević - d.i.g.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE			
Odgovorni inženjer: Toni Dender - d.i.a		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTONSKI PROJEKAT		razmjera 1:100	
Saradnik: Ivana Mrdak - d.i.a.		Prilog: PRESEK 2a-2a		broj priloga 13	
Saradnik:		Datum revizije i MP:			
Datum izrade i MP: 05.2024.					





LEGENDA MATERIJALA:	OZNAKE U PROJEKTU:	NAPOMENE:
A/B konstrukcija Termo blok 25 cm Blok 20 cm Blok 12 cm Drvena konstrukcija Hidroizolacija Termoizolacija Tampon Mršavi beton Cementna košuljica Zelena površina Kameno popločanje Asfalt Podzide od autohtonog kamena Deking soko rastinje (domaći hrast) Nisko rastinje	Granica urban. parcele Granica katastr. parcele Građevinska linija (25) Oznaka prostorija +XXX +XXX Visinska kota Oznaka presjeka Ulaz 3 70 210 Oznaka unurašnje stolarije 3 70 210 Oznaka spoljašnje stolarije PS 1.1 Oznaka podnog sklopa 1.1.1 Oznaka fasadnog sklopa 1.1.2 Oznaka zidnog sklopa	— NE MENJATI RAZMERU CRTEŽA. KORISTITI SAMO ZADATE DIMENZIJE. — PROVERITI SVE DETALJE, VISINE I DIMENZIJE NA GRADILISTU PRE POCETKA IZRADE RADIONICKIH CRTEŽA, PROIZVODNJE ILI IZVODJENJA RADOVA. — ZA SVE NEDOSLEDNOSTI ODMAH SE OBRATITI ARHITEKTU ILI PROJEKTANTU — SVI RADOVI MORAJU BITI IZVEDENI U POTPUNOSTI U SKLADU SA USLOVIMA LOKALNIH INSTITUCIJA, RELEVANTNOM GRADJEVINSKOM REGULATIVOM I DOBROM GRADJEVINSKOM PRAKSOM. — SVI MATERIJALI I PROIZVODI SPECIFICIRANI NA OVOM CRTEŽU, BILO SVOJIM NAZIVOM (ROBNOM MARKOM) ILI OPSTIM OPISOM, MORAJU BITI UGRADJENI / IZVEDENI STROGO PREMA PREPORUKAMA I SPECIFIKACIJAMA PROIZVODJACA. ARHITEKTA I PROJEKTANT NE SNOSE NIKAKVU ODGOVORNOST UKOLIKO IZVODJAC ODSTUPI OD OVE INSTRUKCIJE.

00	Idejno rješenje za sagalsnost		
Broj	Opis	Datum	
Projektant: "ALL-ING" d.o.o. Kotor Društvo za konsalting, inženjering i projektovanje Kotor		Investitor: HP FJORD AD KOTOR	
Objekat: Montažno-demontažni objekat sa terasom		Lokacija: KAT.PARCELE 1232 K.O. Orahovac, OPŠTINA KOTOR-Bajova Kula lok: 6.7	
Odgovorno lice: Aleksandra Vučković Otašević - d.i.g.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE	
Odgovorni inženjer: Toni Dender - d.i.a		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTONSKI PROJEKAT	razmjera 1:100
Saradnik:		Prilog: PRESEK 3a-3a	broj priloga 14
Ivana Mrdak - d.i.a.		Datum revizije i MP:	
Saradnik:			
Datum izrade i MP: 05.2024.			





LEGENDA MATERIJALA:	OZNAKE U PROJEKTU:	NAPOMENE:
A/B konstrukcija Termo blok 25 cm Blok 20 cm Blok 12 cm Drvena konstrukcija Hidroizolcija Termoizolacija Tampon Mršavi beton Cementna košuljica Zelena površina Kameno popločanje Asfalt Podzide od autohtonog kamena Deking soko rastinje (domaći hrast) Nisko rastinje	Granica urban. parcele Granica katast. parcele Građevinska linija (25) Oznaka prostorija +XXX +XXX Visinska kota Oznaka presjeka Ulaz 3-70 210 Oznaka unurašnje stolarije 3-70 210 Oznaka spoljašnje stolarije PS 1.1 Oznaka podnog sklopa 1.1.1.1 Oznaka fasadnog sklopa 1.1.1.1 Oznaka zidnog sklopa	— NE MENJATI RAZMERU CRTEŽA. KORISTITI SAMO ZADATE DIMENZIJE. — PROVERITI SVE DETALJE, VISINE I DIMENZIJE NA GRADILISTU PRE POCETKA IZRADE RADIONICKIH CRTEŽA, PROIZVODNJE ILI IZVODJENJA RADOVA. — ZA SVE NEDOSLEDNOSTI ODMAH SE OBRATITI ARHITEKTI ILI PROJEKTANTU — SVI RADOVI MORAJU BITI IZVEDENI U POTPUNOSTI U SKLADU SA USLOVIMA LOKALNIH INSTITUCIJA, RELEVANTNOM GRADJEVINSKOM REGULATIVOM I DOBROM GRADJEVINSKOM PRAKSOM. — SVI MATERIJALI I PROIZVODI SPECIFICIRANI NA OVOM CRTEŽU, BILO SVOJIM NAZIVOM (ROBNOM MARKOM) ILI OPSTIM OPISOM, MORAJU BITI UGRADJENI / IZVEDENI STROGO PREMA PREPORUKAMA I SPECIFIKACIJAMA PROIZVODJACA. ARHITEKTA I PROJEKTANT NE SNOSE NIKAKVU ODGOVORNOST UKOLIKO IZVODJAC ODSTUPI OD OVE INSTRUKCIJE.



00	Idejno rješenje za sagalsnost			
Broj	Opis	Datum		
Projektant: "ALL-ING" d.o.o. Kotor Društvo za konsalting, inženjering i projektovanje Kotor		Investitor: HP FJORD AD KOTOR		
Objekat: Montažno-demontažni objekat sa terasom		Lokacija: KAT.PARCELE 1232 K.O. Orahovac, OPŠTINA KOTOR-Bajova Kula lok: 6.7		
Odgovorno lice: Aleksandra Vučković Otašević - d.i.g.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE		
Odgovorni inženjer: Toni Dender - d.i.a		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTONSKI PROJEKAT	razmjera 1:100	
Saradnik:		Prilog: JUŽNA FASADA	broj priloga 15	broj strane
Ivana Mrdak - d.i.a.			Datum revizije i MP:	
Saradnik:				
Datum izrade i MP: 05.2024.				



LEGENDA MATERIJALA:	OZNAKE U PROJEKTU:	NAPOMENE:
 A/B konstrukcija	 Granica urban. parcele	— NE MENJATI RAZMERU CRTEZA. KORISTITI SAMO ZADATE DIMENZIJE.
 Termo blok 25 cm	 Granica katast. parcele	— PROVERITI SVE DETALJE, VISINE I DIMENZIJE NA GRADILISTU PRE POCETKA IZRADE
 Blok 20 cm	 Građevinska linija	RADIONIČKIH CRTEZA, PROIZVODNJE ILI IZVODJENJA RADOVA.
 Blok 12 cm	 (25) Oznaka prostorija	— ZA SVE NEDOSLEDNOSTI ODMAH SE OBRATITI ARHITEKTI ILI PROJEKTANTU
 Drvena konstrukcija	 Visinska kota	— SVI RADOVI MORAJU BITI IZVEDENI U POTPUNOSTI U SKLADU SA USLOVIMA LOKALNIH INSTITUCIJA, RELEVANTNOM GRAĐEVINSKOM REGULATIVOM I DOBROM GRAĐEVINSKOM PRAKSO.
 Hidroizolacija	 Oznaka presjeka	— SVI MATERIJALI I PROIZVODI SPECIFICIRANI NA OVOM CRTEZU, BILU SVOJIM NAZIVOM (ROBNO MARMOM) ILI OPSTIM OPISOM, MORAJU BITI UGRADJENI / IZVEDENI STROGO PREMA PREPORUKAMA I SPECIFIKACIJAMA PROIZVODJACA. ARHITEKTA I PROJEKTANT NE SNOSE NIKAKVU ODGOVORNOST UKOLIKO IZVODJAC ODSTUPI OD OVE INSTRUKCIJE.
 Termoizolacija	 Ulaz	
 Tampon	 (3) 70/210 Oznaka unurašnje stolarije	
 Mršavi beton	 (3) 70/210 Oznaka spoljašnje stolarije	
 Cementna košuljica	 PS 1.1 Oznaka podnog sklopa	
 Zelena površina	 Oznaka fasadnog sklopa	
 Kameno popločanje	 Oznaka zidnog sklopa	
 Asfalt		
 Podzide od autohtonog kamena		
 Deking		
 Visoko rastinje (domaći hrast)		
 Nisko rastinje		

00	Idejno rješenje za sagalsnost	
Broj	Opis	Datum
Projektant: "ALL-ING" d.o.o. Kotor Društvo za konsalting, inženjering i projektovanje Kotor		Investitor: HP FJORD AD KOTOR
Objekat: Montažno-demontažni objekat sa terasom		Lokacija: KAT.PARCELE 1232 K.O. Orahovac, OPŠTINA KOTOR-Bajova Kula lok: 6.7
Odgovorno lice: Aleksandra Vučković Otašević - d.i.g.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE
Odgovorni inženjer: Toni Dender - d.i.a		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTONSKI PROJEKAT
Saradnik: Ivana Mrdak - d.i.a.		broj priloga 15
Datum izrade i MP: 05.2024.		broj strane 1:100
Datum revizije i MP:		



00	Idejno rješenje za sagalsnost		
Broj	Opis		Datum
Projektant: "ALL-ING" d.o.o. Kotor Drustvo za konsalting, inženjering i projektovanje Kotor		Investitor: HP FJORD AD KOTOR	
Objekat: Montažno-demontažni objekat sa terasom		Lokacija: KAT.PARCELE 1232 K.O. Orahovac, OPŠTINA KOTOR-Bajova Luka lok: 6.7	
Odgovorno lice: Aleksandra Vučković Otašević - d.i.g.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE	
Odgovorni inženjer: Toni Dender - d.i.a		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTONSKI PROJEKAT	
Saradnik: Ivana Mrdak - d.i.a.		Prilog: ISTOČNA FASADA	
Saradnik:		Datum revizije i MP:	
Datum izrade i MP: 05.2024.		broj priloga 16	
		broj strane 1:100	



00		Idejno rješenje za sagalsnost			
Broj		Opis		Datum	
Projektant:		Investitor:			
"ALL-ING" d.o.o. Kotor		HP FJORD AD KOTOR			
Društvo za konsalting, inženjering i projektovanje					
Kotor					
Objekat: Montažno-demontažni objekat sa terasom		Lokacija: KAT.PARCELE 1232 K.O. Orahovac,			
		OPŠTINA KOTOR-Bajova Kula lok: 6.7			
Odgovorno lice: Aleksandra Vučković		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE			
Otašević - d.i.g.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTONSK		razmjera	
Odgovorni inženjer:		PROJEKAT		1:100	
Toni Dender - d.i.a		Prilog: 3D PRIKAZ		broj priloga	
Saradnik:				17	
Ivana Mrdak - d.i.a.		Datum revizije i MP:			
Saradnik:					
Datum izrade i MP:					
05.2024.					



LEGENDA MATERIJALA:	OZNAKE U PROJEKTU:	NAPOMENE:
A/B konstrukcija Termo blok 25 cm Blok 20 cm Blok 12 cm Drvena konstrukcija Hidroizolacija Termoizolacija Tampon Mišavi beton Cementna košuljica Zelena površina Kameno popločanje Asfalt Podzide od autohtonog kamena Deking Nisko rastlinje	Granica urban. parcele Granica katast. parcele Gravevinska linija 25 Oznaka prostorija XXX Visinska kota Oznaka presjeka Ulaz 3 Oznaka unurašnje stolarije 3 Oznaka spoljašnje stolarije ES111 Oznaka podnog sklopa 11111 Oznaka fasadnog sklopa 11111 Oznaka zidnog sklopa	NE MENJATI RAZMERU CRTEZA, KORISTITI SAMO ZADATE DIMENZIJE. PROVERITI SVE DETALJE VISINE I DIMENZIJE NA GRADILISTU PRE POČETKA IZRADE RADIONICKIH CRTEZA, PROIZVODNJE I/ILU IZVODJENJA RADOVA. ZA SVE NEDOSLEDNOSTI ODMAH SE OBRATITI ARHITEKTU I/ILU PROJEKTANTU. SVI RADOVI MORAJU BITI IZVEDENI U POTPUNOSTI U SKLADU SA USLOVIMA LOKALNE INSTITUTE, RELEVANTNOM GRADJEVINSKOM REGULATIVOM I DOBROM GRADJEVINSKOM PRAKSO. SVI MATERIJALI I PROIZVODI SPECIFICIRANI NA OVOM CRTEZU, BILO SVOJIM NAZIVOM (ROBNA MARKA) ILI OPŠTIM OPISOM, MORAJU BITI UGRADJENI I IZVEDENI STROGO PREMA PREPORUKAMA I SPECIFIKACIJAMA PROIZVODJACA, ARHITEKTA I PROJEKTANTA NE SNOSE NIKAKVU ODGOVORNOST UKOLIKO IZVODJAC ODSTUPI OD OVE INSTRUKCIJE.

00	Idejno rješenje za sagalsnost		
Broj	Opis	Datum	
Projektant:		Investitor:	
"ALL-ING" d.o.o. Kotor Društvo za konsalting, inženjering i projektovanje Kotor		HP FJORD AD KOTOR	
Objekat: Montažno-demontažni objekat sa terasom		Lokacija: KAT PARCELE 1232 K.O. Orahovac, OPŠTINA KOTOR- Bajova Kula lok. 6.7	
Odgovorni inženjer: Aleksandra Vučković Otašević - d.i.g.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE	
Saradnik: Toni Dender - d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: ARHITEKTONSKI PROJEKAT	
Ivana Mrdak - d.i.a.		Prilog: 3D VIZELIZACIJA	
Datum izrade i MP: 05.2025.		Datum revizije i MP:	
		1	
		1	
		1	